

366.

Na osnovu člana 37. tačka h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 1. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 44/98), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

ZAKON O IZVRŠENJU SANKCIJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se pitanja izvršenja: novčane kazne, mjera sigurnosti i odgojnih mjera, izrečenih učinocu krivičnih djela, sankcija za privredne prijestupe, prekršajnih sankcija i odluka u pogledu troškova izvršenja novčane kazne i drugih troškova, odgođu i prekid izvršenja odgojnih mjera, način izvršenja kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, novčane kazne koja je u prekršajnom postupku zamijenjena kaznom zatvora, kao i druga pitanja od značaja za izvršenje sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu: (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2.

Sankcije i mjere izrečene učinocu krivičnog djela, privrednog prijestupa (u daljem tekstu: osuđeno lice) i prekršaja (u daljem tekstu: kažnjeno lice) izvršavaju se na način uređen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zakon) i ovim zakonom.

Član 3.

Na teritoriji Kantona, sankcije i mjere iz člana 1. ovog zakona, za osuđena lica i kažnjena lica, koja imaju prebivalište, boravište, odnosno sjedište na teritoriji Kantona (u daljem tekstu: prebivalište), izvršavaju sljedeći organi:

1. sud koji je donio prvostepenu odluku kojom je sankcija izrečena (u daljem tekstu: prvostepeni sud),
2. općinski sud u Kantonu na čijem području osuđeno lice ima prebivalište odnosno sjedište (u daljem tekstu: sud u mjestu prebivališta),

3. općinski sudija za prekršaje u Kantonu koji je donio prvostepenu odluku o prekršaju (u daljem tekstu: prvostepeni organ za prekršaje),
4. općinski sudija za prekršaje na čijem području kažnjeno lice ima prebivalište,
5. organi uprave ili službe za upravu nadležne za izdavanje dozvola, odnosno odobrenja za vršenje određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti,
6. centar za socijalni rad općine na čijem području osuđeno lice ima prebivalište,
7. policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona u općini na kojoj osuđeno lice odnosno kažnjeno lice ima prebivalište, (u daljem tekstu: policijska uprava),
8. nadležni inspekcijски organ čije je sjedište na teritoriji Kantona (u daljem tekstu: inspekcijски organ).

Organi iz prethodnog stava izvršavaju i sankcije i mjere koje su osuđenim, odnosno kažnjenim licima koja imaju prebivalište na teritoriji Kantona izrekli sudovi, Federalni organi uprave i drugi organi izvan Kantona.

Sankcije i mjere koje su osuđenim, odnosno kažnjenim licima, koja nemaju prebivalište na teritoriji Kantona izrekli sudovi ili drugi organi čije je sjedište na teritoriji Kantona, izvršavaju organi određeni zakonom kantona u kojem osuđeno, odnosno kažnjeno lice ima prebivalište.

Član 4.

Lica prema kojima se izvršavaju sankcije i mjere lišavaju se prava ili se ograničavaju u pravima samo u granicama nužnim za ostvarivanje svrhe pojedinih sankcija i mjera, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Izvršenju sankcije i mjere pristupa se kad odluka kojom je sankcija, odnosno mjera, izrečena postane pravosnažna i ako za izvršenje sankcije, odnosno mjere, nema zakonskih smetnji (u daljem tekstu: izvršna odluka).

Sa izvršenjem sankcije i mjere može se otpočeti i prije nego što je sankcija, odnosno mjera postala pravosnažna, samo ako je to zakonom predviđeno.

Član 6.

Kad su ispunjeni uvjeti da se pristupi izvršenju sankcije, odnosno mjere, organ koji je izrekao sankciju, odnosno mjeru obavezan je poduzeti potrebne radnje da se

izvršenje sankcije, odnosno mjere provede bez odlaganja, u skladu sa ovim zakonom.

Izvršenje sankcije, odnosno mjere može biti odgođeno samo u slučajevima i pod uvjetima predviđenim zakonom.

Član 7.

Organ koji je donio prvostepenu odluku kojom je sankcija, odnosno mjera izrečena dužan je da, ako nije nadležan da je sam izvrši, izvršnu odluku dostavi organu nadležnom za izvršenje najkasnije u roku od tri dana od dana kada je odluka postala izvršna, odnosno od dana kada je tu odluku primio od viših organa.

Član 8.

Organi vlasti, ustanove i druga pravna lica, u čijem djelokrugu je primjena zdravstvenih, socijalnih, odgojnih ili drugih mjera od značaja za izvršenje sankcija i mjera obavezni su saradivati sa ustanovama u kojim se izvršavaju sankcije, odnosno mjere (u daljem tekstu: ustanove).

U cilju što potpunijeg ostvarivanja svrhe pojedinih sankcija i mjera, ustanove saraduju s pravnim licima koja bi im prema svojoj djelatnosti, mogla pružiti pomoć.

Ustanove su dužne omogućiti domaćim i međunarodnim organizacijama i drugim institucijama nadležnim za ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, pristup i razgovor sa osuđenim, odnosno kažnjenim licima, u skladu sa zakonom i odgovarajućim međunarodnim dokumentima.

Član 9.

Lice prema kojem je primijenjena sankcija, odnosno mjera ne plaća troškove izvršenja, osim troškova izvršenja novčane kazne, kao i drugih troškova određenih zakonom.

Član 10.

Za podneske, službene radnje, rješenja i druge akte u vezi sa izvršenjem sankcija, odnosno mjera, ne plaća se taksa.

Član 11.

Kantonalni ministar pravde može osnovati stručni savjet iz reda predstavnika naučnih ustanova, sudova, organa za prekršaje, organa uprave, stručnih udruženja i drugih institucija koje se bave pitanjima odgoja i kriminaliteta, radi praćenja, proučavanja i unapređenja sistema izvršenja sankcija, odnosno mjera.

Član 12.

Poslovi izvršenja sankcija i mjera propisani ovim zakonom, su poslovi od posebnog interesa za Kanton.

II. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE IZREČENE UČINIOCU KRIVIČNOG DJELA

Član 13.

Novčanu kaznu izrečenu učiniocu krivičnog djela izvršava sud u mjestu prebivališta osuđenog.

Sud u mjestu prebivališta izvršava novčanu kaznu koja je u toku krivičnog postupka izrečena svjedoku, vještaku ili drugim učesnicima u postupku.

Član 14.

Ako osuđeno lice, u roku određenom u odluci prvostepenog suda dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 15.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po propisima o izvršnom postupku.

Član 16.

Ako je sudu u mjestu prebivališta, na osnovu ranije vođenog prinudnog izvršenja, poznato da se novčana kazna ne bi mogla naplatiti, neće se pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne.

Član 17.

Troškovi izvršenja novčane kazne plaćaju se unaprijed iz sredstava suda u mjestu prebivališta, a naplaćuju se od osuđenog lica, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

Član 18.

Ako se istovremeno vrši naplata novčane kazne i troškova krivičnog postupka, prvenstveno će se naplatiti troškovi krivičnog postupka.

Ako je, zbog prinudne naplate novčane kazne, imovina osuđenog lica tako smanjena da se iz nje ne može podmiriti odštetni zahtjev oštećenog, ovaj zahtjev će se podmiriti, do visine naplaćene novčane kazne, iz sredstava u koje je ta kazna uplaćena.

III. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI IZREČENIH UČINIOCU KRIVIČNOG DJELA

a) Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

Član 19.

Radi izvršenja mjera sigurnosti zabrane vršenja određenog poziva, određene samostalne djelatnosti ili dužnosti, prvostepeni sud dostavlja izvršnu odluku nadležnoj službi za upravu kod koje je registrovana samostalna djelatnost, radi evidentiranja izrečene mjere, i inspekcijском organu.

Izvršnu odluku, kojom je izrečena mjera sigurnosti, zabrane vršenja određenog poziva ili dužnosti, prvostepeni sud dostavlja i pravnom i drugom licu kod kojeg osuđeno lice obavlja poziv ili djelatnost.

Inspekcijски organ, kao i pravno i drugo lice iz prethodnog stava, stara se da osuđeno lice, u roku koje je određeno odlukom, ne vrši zabranjeni poziv, djelatnost ili dužnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, osuđeno lice koje vrši poziv ili dužnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaje novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a lice koje vrši zabranjenu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM.

Pravno lice koje osuđenom licu povjeri vršenje poziva ili dužnosti koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaje novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM, a odgovorno lice u tom pravnom licu, novčanom kaznom od 100 do 1000 KM.

b) Zabrana upravljanja motornim vozilom**Član 20.**

Mjera sigurnosti zabrana upravljanja motornim vozilom izvršava se na način utvrđen ovim zakonom za izvršenje zaštitne mjere zabrana upravljanja motornim vozilom u prekršajnom postupku, s tim da se ova mjera sigurnosti upisuje u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom pravosnažnosti sudske odluke.

c) Oduzimanje predmeta**Član 21.**

Mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta izvršava prvostepeni sud, po propisima o izvršnom postupku.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz prethodnog stava snosi lice kome je ta mjera izrečena.

**IV. IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA
IZREČENIH MALOLJETNOM UČINIOCU
KRIVIČNOG DJELA****Član 22.**

Odgojne mjere, (disciplinske mjere i mjere pojačanog nadzora) izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, izvršavaju se na način i po postupku utvrđenom odredbama Federalnog zakona koje se odnose na izvršenje odgojnih mjera i ovim zakonom.

1. IZVRŠENJE DISCIPLINSKIH MJERA**a) Sudski ukor****Član 23.**

Izvršnu odluku kojom je izrečena disciplinska mjera sudski ukor, prvostepeni sud dostavlja nadležnom centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad evidentira izrečenu disciplinsku mjeru sudski ukor i, po potrebi, pruža pomoć maloljetniku i nad njim vrši nadzor.

b) Upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike**Član 24.**

Disciplinska mjera upućivanje u disciplinski centar za maloljetnike izvršava se u disciplinskom centru za maloljetnike (u daljem tekstu: disciplinski centar).

Član 25.

Disciplinski centar za maloljetnike, kao posebnu javnu ustanovu, osniva Kanton.

Član 26.

Do osnivanja disciplinskog centra, disciplinska mjera iz člana 23. ovog zakona, izuzev disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar do 20 dana, izvršava se u centru za socijalni rad ili u okviru vaspitno - obrazovne ustanove koju taj centar.

Izvršenje disciplinske mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u disciplinski centar preko 20 dana, odgađa se do osnivanja disciplinskog centra iz prethodnog člana.

Član 27.

Izvršnu odluku, kojom je maloljetniku izrečena disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike, prvostepeni sud dostavlja centru za socijalni rad.

Član 28.

Centar za socijalni rad u dogovoru sa disciplinskim centrom, poziva maloljetnika da se određenog dana i sata, u pratnji roditelja, usvojitelja ili staratelja, javi u disciplinski centar, radi izvršenja disciplinske mjere.

Izvršenje mjere upućivanja u disciplinski centar počinje od dana kad se maloljetnik javi u disciplinski centar.

Član 29.

Roditelj, usvojilac ili staratelj maloljetnika, dužan je da obezbijedi redovni dolazak maloljetnika u disciplinski centar, a u slučaju da maloljetnik, iz opravdanih razloga, bude sprječčen da dođe određenog dana u disciplinski centar, dužan je da o tome, odmah, obavijeste disciplinski centar.

Ako se maloljetnik određenog dana i u određeno vrijeme ne javi disciplinskom centru ili prestane da redovno dolazi, disciplinski centar će o tome obavijestiti centar za socijalni rad i prvostepeni sud, radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 30.

Disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar na određeni broj sati u praznične dane ili na određeni broj sati u toku dana, izvršava se između 8 i 20 sati u slobodnom vremenu maloljetnika, usklađenom sa školskim i radnim obavezama.

Maloljetniku, upućenom u disciplinski centar na neprekidni boravak na utvrđeni broj dana, obezbjeđuje se smještaj i ishrana.

Član 31.

Disciplinski centar donosi plan za rad s maloljetnikom.

Disciplinski centar organizuje obavljanje korisnih radova prilagođenih uzrastu maloljetnika, sklonostima, sposobnostima i utvrđenim školskim ili radnim obavezama maloljetnika.

Član 32.

U disciplinskom centru maloljetnik je dužan da se pridržava pravila kućnog reda i uputstava i savjeta ovlaštenih stručnih radnika.

Ako se, zbog nediscipline maloljetnika ili lica iz člana 28. ovog zakona mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike ne može izvršiti, disciplinski centar o tome obavještava centar za socijalni rad i prvostepeni sud radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 33.

Odredbe članova 28. do 32. shodno se primjenjuju i u slučaju kad se disciplinska mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izvršava prema odredbama člana 26. stav 1. ovog zakona.

2. IZVRŠENJE MJERA POJAČANOG NADZORA**a) Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja****Član 34.**

Izvršenje mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja počinje od dana kad se roditeljima, usvojitelju ili staratelju maloljetnika dostavi izvršna odluka prvostepenog suda radi izvršenja ove mjere.

Član 35.

Izvršenje mjere iz prethodnog člana obuhvata stalnu i punu brigu roditelja, staratelja ili usvojitelja u vaspitanju maloljetnika, brigu oko razvijanja radnih navika maloljetnika, odvajanja iz sredine koja na maloljetnika štetno utiče, srednjanja prilika u kojima maloljetnik živi, razvijanje osjećaja lične odgovornosti i podsticanje da i sam učestvuje u svom prevaspitanju.

Član 36.

Ako je prvostepeni sud dao potrebne upute i naložio određene dužnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za odgoj maloljetnika, njegovo liječenje i za otklanjanje štetnih uticaja na njega, roditelji, usvojitelj ili staratelj dužni su postupati po ovim uputama i izvršavati naložene dužnosti.

Član 37.

Ako je prvostepeni sud, pri izricanju mjere iz člana 33. ovog zakona, odredio da nadležni organ socijalne zaštite provjerava njeno izvršenje i ukazuje pomoć roditelju, usvojitelju ili staratelju, odluka prvostepenog suda dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad.

U slučaju iz prethodnog stava, centar za socijalni rad dužan je da:

- poziva maloljetnika i njegove roditelje, usvojitelja ili staratelja, radi vođenja razgovora o pitanjima vezanim za izvršenje izrečene mjere;
- provjerava, u saradnji sa školom, privrednim društvima ili drugim pravnim licem, odnosno ustanovom, u kojoj maloljetnik radi ili je uključen, odnos maloljetnika prema radnim obavezama, kao i njegovo ponašanje prema drugim licima i
- pruža pomoć maloljetniku, putem saradnje sa odgovarajućim ustanovama, kad roditelji, usvojitelj ili staratelj nisu u stanju sami da postupe po datim uputama i nalogima.

Član 38.

Ako maloljetnik za vrijeme izvršavanja mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja promijeni prebivalište, odnosno boravište, ro-

ditelji, usvojitelj ili staratelj, dužni su da o tome obavijeste centar za socijalni rad i prvostepeni sud.

b) Pojačan nadzor u drugoj porodici**Član 39.**

Izvršna odluka prvostepenog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora u drugoj porodici, izvršava se u porodici koja je voljna da primi maloljetnika i koja je u mogućnosti da vrši nad njim pojačan nadzor.

Centar za socijalni rad vrši provjeravanje izvršenja mjere iz prethodnog stava i ukazuje potrebnu pomoć porodici kojoj je maloljetnik predat.

Član 40.

Centar za socijalni rad, u saradnji sa mjesnim zajednicama na teritoriji općine za koju je osnovan taj centar, iznalaži porodice koje su voljne da prime maloljetnika i koje imaju mogućnost da vrše nad njim pojačani nadzor.

Član 41.

Centar za socijalni rad određuje, iz spiska porodica kod kojih se mogu smjestiti maloljetnici, porodicu u kojoj će maloljetnik biti smješten radi izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici, i o tome obavještava prvostepeni sud.

Član 42.

Centar za socijalni rad smješta maloljetnike u porodicu u kojoj će se izvršavati izrečena mjera pojačanog nadzora, u skladu sa propisima kojima se reguliše smještaj u drugoj porodici.

Troškove izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici snosi Kanton.

Član 43.

Prvostepeni sud može, na prijedlog centra za socijalni rad ili kad sam ocijeni, odrediti smještaj maloljetnika u drugu porodicu iz člana 39. ovog zakona, ako su se prilike u porodici u kojoj je maloljetnik smješten toliko izmijenile da ne obezbjeđuju pravilno izvršenje izrečene mjere.

Član 44.

Za vrijeme izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici, a u cilju obezbjeđenja uvjeta za vraćanje maloljetnika u njegovu porodicu, centar za socijalni rad dužan je da utiče na srednjanje prilika u porodici iz koje je maloljetnik izdvojen.

Član 45.

Odredbe članova 33. do 37. ovog zakona shodno se primjenjuju i na izvršenje mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici.

c) Pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne zaštite**Član 46.**

Odluku prvostepenog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne zaštite izvršava centar za socijalni rad.

Član 47.

Po prijemu izvršne odluke prvostepenog suda, kojom je izrečena mjera iz prethodnog člana, centar za socijalni rad dužan je da:

- ostvaruje neposredni kontakt s maloljetnikom putem razgovora, posjeta, obilazaka i na drugi pogodan način;
- uspostavi stalnu saradnju sa mjesnom zajednicom, školom ili preduzećem, odnosno drugim pravnim licem, gdje maloljetnik živi i radi.

Obrazovne, vaspitne, zdravstvene i druge ustanove, kao i udruženja, odnosno društva koja okupljaju djecu i omladinu, dužni su da saraduju sa centrom za socijalni rad i da mu pružaju pomoć u izvršenju mjere iz prethodnog stava.

Član 48.

Roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika dužan je da obavještava centar za socijalni rad o okolnostima i prilikama koje negativno utiču na uspješno izvršenje mjere pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne zaštite.

V. ODGODA I PREKID IZVRŠENJA ODGOJNIH MJERA**1. ODGODA I PREKID MJERE UPUĆIVANJA U DISCIPLINSKI CENTAR I MJERE POJAČANOG NADZORA U DRUGOJ PORODICI****a) Odgoda****Član 49.**

Izvršenje odgojnih mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike i pojačanog nadzora u drugoj porodici, može se odgoditi na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, staratelja ili usvojitelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučaju:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti;
2. ako se desio smrtni slučaj ili teška bolest u užoj porodici maloljetnika;
3. ako se maloljetnik nalazi neposredno pred završetkom škole ili polaganja ispita za koji se pripremao, pa bi mu izvršenje odgojne mjere u ovom momentu moglo nepovoljno uticati na izvršenje tih obaveza;
4. ako trudnoj maloljetnici do poroda ne preostaje više od pet mjeseci ili maloljetnici koja ima dijete mlade od jedne godine života.

Izvršenje odgojne mjere u slučaju iz tačke 1. prethodnog stava može se odložiti dok bolest traje, u slučaju iz tačke 2. najduže za tri mjeseca, u slučaju iz tačke 3. najduže za šest mjeseci, a u slučaju iz tačke 4. trudnoj maloljetnici koja ima dijete mlade od jedne godine života, do navršene jedne godine života djeteta.

Član 50.

Molba za odgodu izvršenja odgojne mjere podnosi se prvostepenom sudu.

Molba iz prethodnog stava podnosi se u roku od tri dana od dana prijema poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz tačke 1. i 2. prethodnog člana nastao nakon isteka roka iz prethodnog stava, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi, činjenice i dokazi na kojima se zasniva molba za odlaganje izvršenja odgojnih mjera.

Član 51.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere odlučuje rješenjem vijeće za maloljetnike, u roku od tri dana od dana prijema molbe.

Prije donošenja rješenja iz prethodnog stava, sudija za maloljetnike može povjeriti centru za socijalni rad da izvrši provjeru činjenica navedenih u molbi.

Molbu koja nije podnesena u roku iz stava 2. prethodnog člana ili koja ne sadrži razloge, dokaze i činjenice za odgodu sud odbacuje rješenjem.

Do donošenja rješenja o molbi odlaže se početak izvršenja odgojne mjere.

Član 52.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere podnosilac ima pravo žalbe, u roku od tri dana od dana prijema rješenja, vijeću za maloljetnike Kantonalnog suda u Zenici.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Vijeće za maloljetnike iz stava 1. ovog člana donosi rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

Rješenje iz prethodnog stava je konačno i dostavlja se u roku od tri dana podnosiocu žalbe i disciplinskom centru.

Član 53.

Prvostepeni sud može donijeti rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere i kada je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti i zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka.

b) Prekid**Član 54.**

Na molbu maloljetnika ili njegovog roditelja, usvojitelja, staratelja ili centra za socijalni rad može se dozvoliti prekid izvršenja odgojne mjere.

Na prekid izvršenja odgojne mjere shodno se primjenjuju odredbe člana 48. do 52. ovog zakona.

Vrijeme prekida ne uračunava se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

2. ODGODA I PREKID ZAVODSKE ODGOJNE MJERE**Član 55.**

Odredbe člana 48. do 53. ovog zakona shodno se primjenjuju na odgodu i prekid izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, u odgojno-

popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobljavanje (u daljem tekstu: zavodske odgojne mjere).

Vrijeme prekida ne uračunava se u vrijeme izvršenja zavodske odgojne mjere.

Prekid izvršenja odgojne zavodske mjere upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje ne može se dozvoliti ako je ova odgojna mjera izrečena maloljetniku umjesto mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

VI. IZVRŠENJE SANKCIJA ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE

1. Izvršenje novčane kazne

Član 56.

Novčanu kaznu izrečenu pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu (u daljem tekstu: pravno i odgovorno lice) izvršava sud, u skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se regulišu privredni prijestupi.

Sud iz prethodnog stava izvršava i novčanu kaznu koju je u toku preduzimanja istražne radnje i u toku postupka za privredni prijestup prvostepeni sud izrekao svjedoku vještaku ili drugim učesnicima u postupku.

Ako je novčanu kaznu izrekao organ inspekcije, prilikom preduzimanja istražne radnje, izvršenje se sprovodi po odredbama upravnog postupka.

Član 57.

Ako u odluci prvostepenog suda nije određeno da osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice, plaća novčanu kaznu u otplatama, prvostepeni sud može, na molbu osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, donijeti ovakvu odluku posebnim rješenjem, u kojem će odrediti način plaćanja i rok naplate, u skladu sa zakonom.

Ako osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice kojem je prvostepeni sud dozvolio da novčanu kaznu plaća u otplatama, neuredno izvršava svoju obavezu, prvostepeni sud će opozvati svoju odluku i zatražiti prinudnu naplatu novčane kazne.

Protiv rješenja prvostepenog suda iz ovog člana nije dozvoljena žalba.

Član 58.

Ako osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice, u roku određenom u odluci prvostepenog suda, dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 59.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po propisima kojim se regulišu izvršni postupak.

Član 60.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice.

Troškovi iz prethodnog stava plaćaju se unaprijed iz sredstava općinskog suda, a naplaćuju se kasnije od

osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, na način na koje se vrši naplata novčane kazne.

2 Izvršenje zaštitnih mjera

a) Javno objavljivanje presude

Član 61.

Izvršnu odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri javnog objavljivanja presude, prvostepeni sud dostavlja sredstvima informisanja, radi objavljivanja u skladu sa presudom.

Član 62.

Troškove objavljivanja presude snosi osuđeno pravno, odnosno odgovorno lice.

Troškove iz prethodnog stava plaćaju se unaprijed iz sredstava prvostepenog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđenog pravnog, odnosno odgovornog lica, na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

b) Oduzimanje predmeta

Član 63.

Izrečenu zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava prvostepeni sud.

Ukoliko pravno, odnosno odgovorno lice dobrovoljno ne preda predmete iz prethodnog stava sudu, predmeti će se oduzeti prinudno, po propisima kojim se regulišu izvršni postupak.

Član 64.

Prvostepeni sud odlučuje da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima kojim se regulišu izvršni postupak ili će se uništiti, ili predati zainteresovanom organu ili organizaciji.

Način uništavanja predmeta i predaje predmeta iz prethodnog stava određuje prvostepeni sud.

Član 65.

Novac, dobijen prodajom oduzetih predmeta za privredne prijestupe predviđene propisom Kantona, unosi se u budžet Kantona.

c) Zabrana pravnom licu da se bavi određenom privrednom djelatnošću

Član 66.

Radi izvršenja zaštitne mjere zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom djelatnošću, prvostepeni sud dostavlja izvršnu odluku sudu kod koje je registrovano to pravno lice, radi evidentiranja izrečene mjere, i inspekcijском organu.

Inspekcijски organ stara se da pravno lice, kome je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stava, ne vrši zabranjenu privrednu djelatnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, pravno lice koje vrši privrednu djelatnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3000 do 5000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1000 KM.

d) Zabrana odgovornom licu da vrši određene dužnosti**Član 67.**

Rad izvršenja izrečene mjere zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, prvostepeni sud dostavlja izvršnu odluku pravnom licu kod koga je osuđeno lice zaposleno i inspekcijском organu.

Inspekcijски organ stara se da odgovorno lice, kome je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stava, ne vrši ove dužnosti.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odgovorno lice koje vrši dužnosti koje su mu zabranjene, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1000 KM, pravno lice koje osuđenom odgovornom licu povjeri vršenje dužnosti koja su mu zabranjena kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM, a odgovorno lice u tom pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 500 KM.

3. Naplata troškova izvršenja**Član 68.**

Troškovi izvršenja novčane kazne i zaštitnih mjera, izrečenih za privredne prijestupe, naplaćuju se na način na koji se vrši naplata novčane kazne.

VII. IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH SANKCIJA**a) Novčana kazna****Član 69.**

Novčanu kaznu izrečenu za prekršaje kojima se povjeduju federalni propisi izvršava federalni organ, novčanu kaznu izrečenu za prekršaje kojima se povjeduju propisi Kantona, općine i novčanu kaznu koja u toku postupka bude izrečena svjedoku, vještaku i drugim učesnicima u postupku, izvršava općinski sudija za prekršaje u mjestu prebivališta.

Član 70.

Ako kažnjeno lice, u roku određenom u odluci Federalnog organa, ne plati novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Ako kažnjeno lice, u roku određenom u odluci prvostepenog organa za prekršaje ne plati novčanu kaznu ili ako kažnjeno pravno lice ne plati u određenom roku novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 71.

Prinudna naplata novčane kazne vrši se po propisima kojima se reguliše izvršni postupak.

b) Kazna zatvora i novčana kazna koja je zamijenjena kaznom zatvora**1. Opće odredbe****Član 72.**

Kazna zatvora koja je u prekršajnom postupku izrečena licu koje ima prebivalište na prostoru Kantona i novčana kazna koja je zamijenjena kaznom zatvora,

izvršava se u Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica.

2. Upućivanje na izdržavanje**Član 73.**

Lice kažnjeno zatvorom u prekršajnom postupku, kao i lice kome je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, poziva i upućuje na izvršenje kazne općinski sudija za prekršaje, na čijem području kažnjeno lice ima prebivalište.

Sudija za prekršaje u mjestu prebivališta upućuje na izdržavanje kazne zatvora i kažnjeno lice kojem je Federalni organ novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora.

Ako se uredno upućeno kažnjeno lice ne javi ustanovi za izvršenje kazne zatvora u određenom roku, sudija za prekršaje u mjestu prebivališta kažnjelog lica će izdati naredbu Ministarstvu unutrašnjih poslova za prinudno privođenje tog lica.

Član 74.

Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora vrši se na način i po postupku utvrđenom odredbama federalnog zakona koje se odnosi na upućivanje na izdržavanje kazne zatvora.

3. Odlaganje izvršenja novčane kazne koja je zamijenjena kaznom zatvora**Član 75.**

O molbi za odlaganje izvršenja novčane kazne koja je zamijenjena kaznom zatvora rješava predsjednik općinskog sudijske za prekršaje iz člana 73.

Protiv rješenja iz prethodnog stava kažnjeno lice ima pravo žalbe Kantonalnom vijeću za prekršaje u Zenici.

4. Otpuštanje kažnjenih lica**Član 76.**

Otpuštanje kažnjelog lica iz ustanove za izvršenje kazne zatvora vrši se na način utvrđen odredbama Federalnog zakona koji se odnosi na otpuštanje osuđenih lica.

c) Ukor**Član 77.**

Izrečena kazna ukora u prekršajnom postupku posebno se evidentira u Federalnom organu, odnosno prvostepenom organu za prekršaje.

Federalni organ, odnosno prvostepeni organ za prekršaje utvrđuje način vođenja evidencija iz prethodnog stava.

VIII. USTANOVA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA I NOVČANE KAZNE KOJA JE ZAMIJENJENA KAZNOM ZATVORA**Član 78.**

Za izvršenje kazne zatvora, u skladu sa ovim zakonom, osniva se kaznenopopravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova.

Kantonalni kaznenopopravni zavod je zatvorenog tipa.

U Kantonalmom kaznenopopravnom zavodu organizuju se posebna odjeljenja za muška lica, ženska lica, za maloljetnike i za maloljetnice.

Kantonalni kaznenopopravni zavod osniva se posebnim zakonom, u skladu sa federalnim i ovim zakonom.

Zakonom iz prethodnog stava utvrđuje se: djelokrug, organizacija, rukovođenje i čuvanje službene tajne, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Kantonalnog kaznenopopravnog zavoda.

IX. ZAŠTITNE MJERE

a) Oduzimanje predmeta

Član 79.

Zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava Federalni organ, odnosno općinski sudija za prekršaje koji je donio rješenje o izricanju zaštitne mjere, po propisima o izvršnom postupku.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem zaštitne mjere iz prethodnog stava snosi lice kome je ta mjera izrečena.

b) Zabrana obavljanja samostalne djelatnosti

Član 80.

Radi izvršenja zaštitne mjere zabrane obavljanja samostalne djelatnosti, Federalni organ, odnosno prvostepeni organ za prekršaje dostavlja izvršnu odluku inspekcijском organu.

Inspekcijски organ stara se da lice kome je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stava, ne vrši zabranjenu djelatnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, lice koje vrši samostalnu djelatnost koja mu je zabranjena kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3000 do 5000 KM.

c) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Član 81.

Federalni organ, odnosno prvostepeni organ za prekršaje koji je izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom, dostavlja izvršnu odluku Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP-u) koje je izdalo vozačku dozvolu kažnjenom licu.

Mjera iz prethodnog stava izvršava se upisivanjem zabrane upravljanja motornim vozilom u vozačku dozvolu, odnosno u evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Član 82.

MUP iz prethodnog člana dužan je da, u roku od osam dana od dana prijema izvršne odluke, izvrši mjeru i o tome obavijesti Federalni organ, odnosno prvostepeni organ za prekršaje.

Ako je mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena licu koje ima stranu vozačku dozvolu, odnosno

međunarodnu vozačku dozvolu, izrečenu mjeru izvršava MUP prema mjestu izvršenja prekršaja.

U pogledu pozivanja lica, radi upisivanja pravosnažno izrečene mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, primjenjuju se propisi kojim je regulisan upravni postupak.

Član 83.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom koju je izrekao Federalni organ upisuje se u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom pravosnažnosti rješenja kojim je ova mjera izrečena.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom koju je izrekao prvostepeni organ za prekršaje upisuje se u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom dostavljanja vozačke dozvole policijskoj upravi nadležnoj za izvršenje, odnosno sa danom upisa u evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona donijet će, po potrebi, uputstvo za izvršenje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

d) Udaljenje stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona

Član 84.

Federalni organ koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranaca sa teritorije Federacije, odnosno prvostepeni organ za prekršaje, koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranaca sa teritorije Kantona, dostavljaju MUP-u u mjestu boravišta stranaca izvršnu odluku kojom je izrečena ova mjera, radi izvršenja.

Zaštitna mjera udaljenja stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona izvršava se na način utvrđen odredbama Federalnog zakona koji se odnosi na protjerivanje stranaca sa teritorije Federacije i ovim zakonom.

Član 85.

U izvršenju zaštite mjere udaljenje stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona, primjenjuju se, pored odredaba ovog zakona, i propisi kojim su uređena pitanja kretanja i boravka stranaca.

e) Druge zaštitne mjere utvrđene zakonom

Član 86.

Druge zaštitne mjere propisane posebnim zakonom izvršavaju se na način i pod uvjetima utvrđenim tim zakonom.

X. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU SANKCIJA

Član 87.

Organi iz člana 3. ovog zakona, dužni su podnijeti izvještaj Skupštini Kantona o izvršenju sankcija iz člana 1. ovog zakona najmanje jedanput godišnje.

Izveštaj iz prethodnog stava podnosi se putem kantonalnog ministarstva pravde po metodologiji koju utvrđuje kantonalni ministar pravde.

Organi iz prethodnog stavka izvršavaju i sankcije i mjere koje su osuđenim, odnosno kažnjenim osobama koja imaju prebivalište na teritoriji Kantona izrekli sudovi, Federalni organi uprave i drugi organi izvan Kantona.

Sankcije i mjere koje su osuđenim, odnosno kažnjenim osobama, koja nemaju prebivalište na teritoriji Kantona izrekli sudovi ili drugi organi čije je sjedište na teritoriji Kantona, izvršavaju organi određeni zakonom kantona u kojem osuđeno, odnosno kažnjena osoba ima prebivalište.

Članak 4.

Osobe prema kojima se izvršavaju sankcije i mjere lišavaju se prava ili se ograničavaju u pravima samo u granicama nužnim za ostvarivanje svrhe pojedinih sankcija i mjera, sukladno zakonu.

Članak 5.

Izvršenju sankcije i mjere pristupa se kad odluka kojom je sankcija, odnosno mjera, izrečena postane pravomoćna i ako za izvršenje sankcije, odnosno mjere, nema zakonskih smetnji (u daljem tekstu: izvršna odluka).

Sa izvršenjem sankcije i mjere može se otpočeti i prije nego što je sankcija, odnosno mjera postala pravomoćna, samo ako je to zakonom predviđeno.

Članak 6.

Kad su ispunjeni uvjeti da se pristupi izvršenju sankcije, odnosno mjere, organ koji je izrekao, sankciju, odnosno mjeru obavezan je poduzeti potrebne radnje da se izvršenje sankcije, odnosno mjere provede bez odlaganja, sukladno ovom zakonu.

Izvršenje sankcije, odnosno mjere može biti odgođeno samo u slučajevima i pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 7.

Organ koji je donio prvostupanjsku odluku kojom je sankcija, odnosno mjera izrečena dužan je da, ako nije nadležan da je sam izvrši, izvršnu odluku dostavi organu nadležnom za izvršenje najkasnije u roku od tri dana od dana kada je odluka postala izvršna, odnosno od dana kada je tu odluku primio od viših organa.

Članak 8.

Organi vlasti, ustanove i druge pravne osobe, u čijem djelokrugu je primjena zdravstvenih, socijalnih, odgojnih ili drugih mjera od značenja za izvršenje sankcija i mjera obaveznici su suradivati sa ustanovama u kojima se izvršavaju sankcije, odnosno mjere (u daljem tekstu: ustanove).

U cilju što potpunijeg ostvarivanja svrhe pojedinih sankcija i mjera, ustanove surađuju s pravnim osobama koje bi im prema svojoj djelatnosti, mogle pružiti pomoć.

Ustanove su dužne omogućiti domaćim i međunarodnim organizacijama i drugim institucijama nadležnim za ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, pristup i razgovor sa osuđenim, odnosno kažnjenim osobama, sukladno zakonu i odgovarajućim međunarodnim dokumentima.

Članak 9.

Osoba prema kojoj je primijenjena sankcija, odnosno mjera ne plaća troškove izvršenja, osim troškova

izvršenja novčane kazne, kao i drugih troškova određenih zakonom.

Članak 10.

Za podneske, službene radnje, rješenja i druge akte u svezi sa izvršenjem sankcija, odnosno mjera, ne plaća se pristojba.

Članak 11.

Kantonalni ministar pravde može utemeljiti stručni savjet iz reda predstavnika znanstvenih ustanova, sudova, organa za prekršaje, organa uprave, stručnih udruga i drugih institucija koje se bave pitanjima odgoja i kriminaliteta, radi praćenja, proučavanja i unapređenja sustava izvršenja sankcija, odnosno mjera.

Članak 12.

Poslovi izvršenja sankcija i mjera propisani ovim zakonom, su poslovi od posebnog interesa za Kanton.

II. IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE IZREČENE UČINITELJU KRIVIČNOG DJELA

Članak 13.

Novčanu kaznu izrečenu učinitelju krivičnog djela izvršava sud u mjestu prebivališta osuđenog.

Sud u mjestu prebivališta izvršava novčanu kaznu koja je u tijeku krivičnog postupka izrečena svjedoku, vještaku ili drugim sudionicima u postupku.

Članak 14.

Ako osuđena osoba, u roku određenom u odluci prvostupanjskog suda dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se obaviti prinudnim putem.

Članak 15.

Prinudna naplata novčane kazne obavlja se po propisima o izvršnom postupku.

Članak 16.

Ako je sudu u mjestu prebivališta, na temelju ranije vođenog prinudnog izvršenja, poznato da se novčana kazna ne bi mogla naplatiti, neće se pristupiti prinudnoj naplati novčane kazne.

Članak 17.

Troškovi izvršenja novčane kazne plaćaju se unaprijed iz sredstava suda u mjestu prebivališta, a naplaćuju se od osuđene osobe, na način na koji se obavlja naplata novčane kazne.

Članak 18.

Ako se istovremeno obavlja naplata novčane kazne i troškova krivičnog postupka, prvenstveno će se naplatiti troškovi krivičnog postupka.

Ako je, zbog prinudne naplate novčane kazne, imovina osuđene osobe tako smanjena da se iz nje ne može podmiriti odštetni zahtjev oštećenog, ovaj zahtjev će se podmiriti, do visine naplaćene novčane kazne, iz sredstava u koje je ta kazna uplaćena.

III. IZVRŠENJE MJERA SIGURNOSTI IZREČENIH UČINITELJU KRIVIČNOG DJELA

a) Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

Članak 19.

Radi izvršenja mjera sigurnosti zabrane obavljanja određenog poziva, određene samostalne djelatnosti ili dužnosti, prvostupanjski sud dostavlja izvršnu odluku nadležnoj službi za upravu kod koje je registrirana samostalna djelatnost, radi evidentiranja izrečene mjere, i inspekcijском organu.

Izvršnu odluku, kojom je izrečena mjera sigurnosti, zabrane obavljanja određenog poziva ili dužnosti, prvostupanjski sud dostavlja i pravnoj i drugoj osobi kod koje osuđena osoba obavlja poziv ili djelatnost.

Inspekcijски organ, kao i pravna i druga osoba iz prethodnog stavka, skrbi da osuđena osoba, u roku koje je određeno odlukom, ne obavlja zabranjeni poziv, djelatnost ili dužnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, osuđena osoba koja obavlja poziv ili dužnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaje novčanom kaznom od 100 do 500 KM, a osoba koja obavlja zabranjenu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM.

Pravna osoba koja osuđenoj osobi povjeri vršenje poziva ili dužnosti koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaje novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM, a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, novčanom kaznom od 100 do 1000 KM.

b) Zabrana upravljanja motornim vozilom

Članak 20.

Mjera sigurnosti zabrana upravljanja motornim vozilom izvršava se na način utvrđen ovim zakonom za izvršenje zaštitne mjere zabrana upravljanja motornim vozilom u prekršajnom postupku, s tim da se ova mjera sigurnosti upisuje u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom pravomoćnosti sudske odluke.

c) Oduzimanje predmeta

Članak 21.

Mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta obavlja prvostupanjski sud, po propisima o izvršnom postupku.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem mjere sigurnosti iz prethodnog stava snosi osoba kojoj je ta mjera izrečena.

IV. IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA IZREČENIH MALOLJETNOM UČINITELJU KRIVIČNOG DJELA

Članak 22.

Odgojne mjere, (stegovne mjere i mjere pojačanog nadzora) izrečene maloljetnom učinitelju krivičnog djela, izvršavaju se na način i po postupku utvrđenom

odredbama Federalnog zakona koje se odnose na izvršenje odgojnih mjera i ovim zakonom,

1. IZVRŠENJE STEGOVNIH MJERA

a) Sudski ukor

Članak 23.

Izvršnu odluku kojom je izrečena stegovna mjera sudski ukor, prvostupanjski sud dostavlja nadležnom centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad evidentira izrečenu stegovnu mjeru sudski ukor i, po potrebi, pruža pomoć maloljetniku i nad njim obavlja nadzor.

b) Upućivanje u stegovni centar za maloljetnike

Članak 24.

Stegovna mjera upućivanje u stegovni centar za maloljetnike izvršava se u stegovnom centru za maloljetnike (u daljem tekstu: stegovni centar).

Članak 25.

Stegovni centar za maloljetnike, kao posebnu javnu ustanovu, utemeljuje Kanton.

Članak 26.

Do utemeljenja stegovnog centra, disciplinska mjera iz članka 23. ovog zakona, izuzev stegovne mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u stegovni centar do 20 dana, obavlja se u centru za socijalni rad ili u okviru vaspitno - obrazovne ustanove koju odredi taj centar.

Izvršenje stegovne mjere upućivanja maloljetnika na neprekidni boravak u stegovni centar preko 20 dana, odgađa se do utemeljenja stegovnog centra iz prethodnog članka.

Članak 27.

Izvršnu odluku, kojom je maloljetniku izrečena stegovna mjera upućivanja u stegovni centar za maloljetnike, prvostupanjski sud dostavlja centru za socijalni rad.

Članak 28.

Centar za socijalni rad u dogovoru sa stegovnim centrom, poziva maloljetnika da se određenog dana i sata, u pratnji roditelja, usvojitelja ili skrbnika, javi u stegovni centar, radi izvršenja disciplinske mjere.

Izvršenje mjere upućivanja u stegovni centar počinje od dana kad se maloljetnik javi u disciplinski centar.

Članak 29.

Roditelj, usvojilac ili skrbnik maloljetnika, dužan je da osigura redovni dolazak maloljetnika u stegovni centar, a u slučaju da maloljetnik, iz opravdanih razloga, bude spriječen da dođe određenog dana u stegovni centar, dužan je da o tome, odmah, obavijesti stegovni centar.

Ako se maloljetnik određenog dana i u određeno vrijeme ne javi stegovnom centru ili prestane da redovno dolazi, stegovni centar će o tome obavijestiti centar za socijalni rad i prvostupanjski sud, radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Članak 30.

Stegovna mjera upućivanja u stegovni centar na određeni broj sati u blagdanske dane ili na određeni broj sati u tijeku dana, izvršava se između 8 i 20 sati u slobodnom vremenu maloljetnika, usklađenom sa školskim i radnim obvezama.

Maloljetniku, upućenom u stegovni centar na neprekidni boravak na utvrđeni broj dana, osigurava se smještaj i ishrana.

Članak 31.

Stegovni centar donosi plan za rad s maloljetnikom.

Stegovni centar organizira obavljanje korisnih radova prilagođenih uzrastu maloljetnika, sklonostima, sposobnostima i utvrđenim školskim ili radnim obvezama maloljetnika.

Članak 32.

U stegovnom centru maloljetnik je dužan da se pridržava pravila kućnog reda i naputaka i savjeta ovlaštenih stručnih djelatnika.

Ako se, zbog nediscipline maloljetnika ili osobe iz članka 28. ovog zakona mjera upućivanja u stegovni centar za maloljetnike ne može obaviti, stegovni centar o tome obavještava centar za socijalni rad i prvostupanjski sud radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Članak 33.

Odredbe članaka 28. do 32. shodno se primjenjuju i u slučaju kad se stegovna mjera upućivanja u stegovni centar za maloljetnike obavlja prema odredbama članka 26. stavak 1. ovog zakona.

2. IZVRŠENJE MJERA POJAČANOG NADZORA**a) Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojitelja ili skrbnika****Članak 34.**

Izvršenje mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili skrbnika počinje od dana kad se roditeljima, usvojitelju ili skrbniku maloljetnika dostavi izvršna odluka prvostupanjskog suda radi izvršenja ove mjere.

Članak 35.

Izvršenje mjere iz prethodnog članka obuhvata stalnu i punu skrb roditelja, skrbnika ili usvojitelja u odgoju maloljetnika, skrb oko razvijanja radnih navika maloljetnika, odvajanja iz sredine koja na maloljetnika štetno utječe, sređivanja prilika u kojima maloljetnik živi, razvijanje osjećaja osobne odgovornosti i poticanje da i sam sudjeluje u svom preodgoju.

Članak 36.

Ako je prvostupanjski sud dao potrebite naputke i naložio određene dužnosti glede mjera koje treba poduzeti za odgoj maloljetnika, njegovo liječenje i za otklanjanje štetnih utjecaja na njega, roditelji, usvojitelj ili skrbnik, dužni su postupati po ovim naputcima i izvršavati naložene dužnosti.

Članak 37.

Ako je prvostupanjski sud, pri izricanju mjere iz članka 33. ovog zakona, odredio da nadležni organ socijalne skrbi provjerava njeno izvršenje i ukazuje pomoć roditelju, usvojitelju ili skrbniku, odluka prvostupanjskog suda dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad.

U slučaju iz prethodnog stavka, centar za socijalni rad dužan je da:

- poziva maloljetnika i njegove roditelje, usvojitelja ili skrbnika, radi vođenja razgovora o pitanjima vezanim za izvršenje izrečene mjere;
- provjerava, u suradnji sa školom, gospodarskim društvima ili drugom pravnom osobom, odnosno ustanovom, u kojoj maloljetnik radi ili je uključen, odnos maloljetnika prema radnim obvezama, kao i njegovo ponašanje prema drugim osobama;
- pruža pomoć maloljetniku, putem suradnje sa odgovarajućim ustanovama, kad roditelji, usvojitelj ili skrbnik, nisu u stanju sami da postupe po datim naputcima i nalogima.

Članak 38.

Ako maloljetnik za vrijeme izvršavanja mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili skrbnika promijeni prebivalište, odnosno boravište, roditelji, usvojitelj ili skrbnik dužni su da o tome obavijeste centar za socijalni rad i prvostupanjski sud.

b) Pojačan nadzor u drugoj obitelji**Članak 39.**

Izvršna odluka prvostupanjskog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora u drugoj obitelji, obavlja se u obitelji koja je voljna da primi maloljetnika i koja je u mogućnosti da obavlja nad njim pojačan nadzor.

Centar za socijalni rad obavlja provjeravanje izvršenja mjere iz prethodnog stavka i ukazuje potrebnu pomoć obitelji kojoj je maloljetnik predat.

Članak 40.

Centar za socijalni rad, u suradnji sa mjesnim zajednicama na teritoriji općine za koju je utemeljen taj centar, iznalaži obitelji koje su voljne da prime maloljetnika i koje imaju mogućnost da obavljaju nad njim pojačani nadzor.

Članak 41.

Centar za socijalni rad određuje, iz spiska obitelji kod kojih se mogu smjestiti maloljetnici, obitelj u kojoj će maloljetnik biti smješten radi obavljanja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji, i o tome obavještava prvostupanjski sud.

Članak 42.

Centar za socijalni rad smješta maloljetnike u obitelji u kojoj će se izvršavati izrečena mjera pojačanog nadzora, sukladno propisima kojima se regulira smještaj u drugoj obitelji.

Troškove izvršenja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji snosi Kanton.

Članak 43.

Prvostupanjski sud može, na prijedlog centra za socijalni rad ili kad sam ocijeni, odrediti smještaj maloljetnika u drugu obitelj iz članka 39. ovog zakona, ako su se prilike u obitelji u kojoj je maloljetnik smješten toliko izmijenile da ne osigurava pravilno obavljanje izrečene mjere.

Članak 44.

Za vrijeme obavljanja mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji, a u cilju osiguranja uvjeta za vraćanje maloljetnika u njegovu obitelj, centar za socijalni rad dužan je da utječe na sređivanje prilika u obitelji iz koje je maloljetnik izdvojen.

Članak 45.

Odredbе članka 33. do 37. ovog zakona shodno se primjenjuju i na izvršenje mjere pojačanog nadzora u drugoj obitelji.

c) Pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne skrbi**Članak 46.**

Odluku prvostupanjskog suda kojom je izrečena mjera pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne skrbi obavlja centar za socijalni rad.

Članak 47.

Po prijamu izvršne odluke prvostupanjskog suda, kojom je izrečena mjera iz prethodnog članka, centar za socijalni rad dužan je da:

- ostvaruje neposredni kontakt s maloljetnikom putem razgovora, posjeta, obilazaka i na drugi pogodan način;
- uspostavi stalnu suradnju sa mjesnom zajednicom, školom ili poduzećem, odnosno drugom pravnom osobom, gdje maloljetnik živi i radi.

Obrazovne, odgojne, zdravstvene i druge ustanove, kao i udruge, odnosno društva koja okupljaju djecu i mladež, dužni su da surađuju sa centrom za socijalni rad i da mu pružaju pomoć u obavljanju mjere iz prethodnog stavka.

Članak 48.

Roditelj, usvojitelj ili skrbnik maloljetnika dužan je da obavješćuje centar za socijalni rad o okolnostima i prilikama koje negativno utječu na uspješno obavljanje mjere pojačanog nadzora od strane nadležnog organa socijalne skrbi.

V. ODGODA I PREKID OBAVLJANJA ODGOJNIH MJERA**1. ODGODA I PREKID MJERE UPUĆIVANJA U STEGOVNI CENTAR I MJERE POJAČANOG NADZORA U DRUGOJ OBITELJI****a) Odgoda****Članak 49.**

Izvršenje odgojnih mjera upućivanja u stegovni centar za maloljetnike i pojačanog nadzora u drugoj obitelji,

može se odgoditi na molbu maloljetnika, njegovog roditelja, skrbnika ili usvojitelja, bračnog druga ili na prijedlog centra za socijalni rad, u slučaju:

1. ako je maloljetnik obolio od teže akutne bolesti;
2. ako se desio smrtni slučaj ili teška bolest u užoj obitelji maloljetnika;
3. ako se maloljetnik nalazi neposredno pred završetkom škole ili polaganja ispita za koji se pripremao, pa bi mu izvršenje odgojne mjere u ovom momentu moglo nepovoljno utjecati na obavljanje tih obveza;
4. ako trudnoj maloljetnici do poroda ne preostaje više od pet mjeseci ili maloljetnici koja ima dijete mlađe od jedne godine života.

Izvršenje odgojne mjere u slučaju iz točke 1. prethodnog stavka može se odložiti dok bolest traje, u slučaju iz točke 2. najduže za tri mjeseca, u slučaju iz točke 3. najduže za šest mjeseci, a u slučaju iz točke 4. trudnoj maloljetnici koja ima dijete mlađe od jedne godine života, do navršene jedne godine života djeteta.

Članak 50.

Molba za odgodu izvršenja odgojne mjere podnosi se prvostupanjskom sudu.

Molba iz prethodnog stavka podnosi se u roku od tri dana od dana prijama poziva za izvršenje odgojne mjere.

Ako je razlog za odlaganje izvršenja odgojne mjere iz točke 1. i 2. prethodnog članka nastao nakon isteka roka iz prethodnog stava, molba se može podnijeti do dana kad se maloljetnik treba da javi radi izvršenja odgojne mjere.

U molbi se moraju navesti razlozi, činjenice i dokazi na kojima se zasniva molba za odlaganje izvršenja odgojnih mjera.

Članak 51.

O molbi za odlaganje izvršenja odgojne mjere odlučuje rješenjem vijeće za maloljetnike, u roku od tri dana od dana prijama molbe.

Prije donošenja rješenja iz prethodnog stavka sudac za maloljetnike može povjeriti centru za socijalni rad da obavi provjeru činjenica navedenih u molbi.

Molbu koja nije podnesena u roku iz stavka 2. prethodnog članka ili koja ne sadrži razloge, dokaze i činjenice za odgodu sud odbacuje rješenjem.

Do donošenja rješenja o molbi odlaže se početak izvršenja odgojne mjere.

Članak 52.

Protiv rješenja kojim se odbija molba za odlaganje izvršenja odgojne mjere podnositelj ima pravo žalbe, u roku od tri dana od dana prijama rješenja, vijeću za maloljetnike Kantonalnog suda u Zenici.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Vijeće za maloljetnike iz stavka 1. ovog članka donosi rješenje o žalbi u roku od tri dana od dana prijama žalbe.

Rješenje iz prethodnog stavka je konačno i dostavlja se u roku od tri dana podnosiocu žalbe i disciplinskom centru.

Članak 53.

Prvostupanjski sud može donijeti rješenje o odlaganju izvršenja odgojne mjere i kada je podignut zahtjev za zaštitu zakonitosti i zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka.

b) Prekid

Članak 54.

Na molbu maloljetnika ili njegovog roditelja, usvojitelja, skrbnika ili centra za socijalni rad može se dovoliti prekid izvršenja odgojne mjere.

Na prekid izvršenja odgojne mjere shodno se primjenjuju odredbe članka 48. do 52. ovog zakona.

Vrijeme prekida ne uračunava se u vrijeme izvršenja odgojne mjere.

2. ODGODA I PREKID ZAVODSKE ODGOJNE MJERE

Članak 55.

Odredbe članka 48. do 53. ovog zakona shodno se primjenjuju na odgodu i prekid izvršenja zavodske odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, u odgojno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobljavanje (u daljem tekstu: zavodske odgojne mjere).

Vrijeme prekida ne uračunava se u vrijeme obavljanja zavodske odgojne mjere.

Prekid obavljanja odgojne zavodske mjere upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje ne može se dovoliti ako je ova odgojna mjera izrečena maloljetniku umjesto mjere sigurnosti obvezatnog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

VI. OBAVLJANJE SANKCIJA ZA GOSPODARSKE PRIJESTUPE

1. Izvršenje novčane kazne

Članak 56.

Novčanu kaznu izrečenu pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi (u daljem tekstu: pravna i odgovorna osoba) izvršava sud, sukladno ovom zakonu i zakonu kojim se reguliraju gospodarski prijestupi.

Sud iz prethodnog stavka izvršava i novčanu kaznu koju je u tijeku poduzimanja istražne radnje i u tijeku postupka za privredni prijestup prvostupanjski sud izrekao svjedoku vještaku ili drugim sudionicima u postupku.

Ako je novčanu kaznu izrekao organ inspekcije, prigodom poduzimanja istražne radnje, izvršenje se sprovodi po odredbama upravnog postupka.

Članak 57.

Ako u odluci prvostupanjskog suda nije određeno da suđena pravna, odnosno odgovorna osoba, plaća novčanu kaznu u otplatama, prvostupanjski sud može,

na molbu osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, donijeti ovakvu odluku posebnim rješenjem, u kojem će odrediti način plaćanja i rok naplate, sukladno zakonu.

Ako osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba kojoj je prvostupanjski sud dozvolio da novčanu kaznu plaća u otplatama, neuredno izvršava svoju obvezu, prvostupanjski sud će opozvati svoju odluku i zatražiti prinudnu naplatu novčane kazne.

Protiv rješenja prvostupanjskog suda iz ovog članka nije dozvoljena žalba.

Članak 58.

Ako osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba, u roku određenom u odluci prvostupanjskog suda, dobrovoljno ne plati novčanu kaznu, naplata će se obaviti prinudnim putem.

Članak 59.

Prinudna naplata novčane kazne obavlja se po propisima kojim se regulira izvršni postupak.

Članak 60.

Troškove izvršenja novčane kazne snosi osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba.

Troškovi iz prethodnog stavka plaćaju se unaprijed iz sredstava općinskog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, na način na koje se obavlja naplata novčane kazne.

2. Izvršenje zaštitnih mjera

a) Javno objavljivanje presude

Članak 61.

Izvršnu odluku o izrečenoj zaštitnoj mjeri javnog objavljivanja presude, prvostupanjski sud dostavlja sredstvima informiranja, radi objavljivanja sukladno presudi.

Članak 62.

Troškove objavljivanja presude snosi osuđena pravna, odnosno odgovorna osoba.

Troškovi iz prethodnog stavka plaćaju se unaprijed iz sredstava prvostupanjskog suda, a naplaćuju se kasnije od osuđene pravne, odnosno odgovorne osobe, na način na koji se obavlja naplata novčane kazne.

b) Oduzimanje predmeta

Članak 63.

Izrečenu zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava prvostupanjski sud.

Ukoliko pravna, odnosno odgovorna osoba dobrovoljno ne preda predmete iz prethodnog stavka sudu, predmeti će se oduzeti prinudno, po propisima kojim se regulira izvršni postupak.

Članak 64.

Prvostupanjski sud odlučuje da li će se oduzeti predmeti prodati po propisima kojim se regulira izvršni postupak ili će se uništiti, ili predati zainteresiranom organu ili organizaciji.

Način uništavanja predmeta i predaje predmeta iz prethodnog stava određuje prvostupanjski sud.

Članak 65.

Novac, dobijen prodajom oduzetih predmeta za gospodarske prijestupe predviđene propisom Kantona, unosi se u proračun Kantona.

c) Zabrana pravnoj osobi da se bavi određenom gospodarskom djelatnošću

Članak 66.

Radi izvršenja zaštitne mjere zabrane pravnoj osobi da se bavi određenom gospodarskom djelatnošću, prvostupanjski sud dostavlja izvršnu odluku sudu kod koje je registrirana ta pravna osoba, radi evidentiranja izrečene mjere, i inspekcijском organu.

Inspekcijски organ skrbi se da pravna osoba, kojoj je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stavka, ne obavlja zabranjenu gospodarsku djelatnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost koja mu je zabranjena, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3000 do 5000 KM, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 1000 KM.

d) Zabrana odgovornoj osobi da obnaša određene dužnosti

Članak 67.

Radi izvršenja izrečene mjere zabrane odgovornoj osobi da obnaša određene dužnosti, prvostupanjski sud dostavlja izvršnu odluku pravnoj osobi kod koga je osuđena osoba zaposleno i inspekcijском organu.

Inspekcijски organ skrbi da odgovorna osoba, kojoj je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stavka, ne obnaša ove dužnosti.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odgovorna osoba koja obnaša dužnosti koje su mu zabranjene, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1000 KM, pravna osoba koja osuđenoj odgovornoj osobi povjeri obnašanje dužnosti koje su joj zabranjene, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM, a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi novčanom kaznom od 300 do 500 KM.

3. Naplata troškova izvršenja

Članak 68.

Troškovi izvršenja novčane kazne i zaštitnih mjera, izrečenih za gospodarske prijestupe naplaćuju se na način na koji se obavlja naplata novčane kazne.

VII. IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH SANKCIJA

a) Novčana kazna

Članak 69.

Novčanu kaznu izrečenu za prekršaje kojima se povjeruju federalni propisi izvršava federalni organ, novčanu kaznu izrečenu za prekršaje kojima se povjeruju propisi Kantona, općine i novčanu kaznu

koja u tijeku postupka bude izrečena svjedoku, vještaku i drugim sudionicima u postupku, izvršava općinski sudac za prekršaje u mjestu prebivališta.

Članak 70.

Ako kažnjena osoba, u roku određenom u odluci Federalnog organa, ne plati novčanu kaznu, naplata će se obaviti prinudnim putem.

Ako kažnjena osoba, u roku određenom u odluci prvostupanjskog organa za prekršaje ne plati novčanu kaznu ili ako kažnjena pravna osoba ne plati u određenom roku novčanu kaznu, naplata će se obaviti prinudnim putem.

Članak 71.

Prinudna naplata novčane kazne obavlja se po propisima kojima se regulira izvršni postupak.

b) Kazna zatvora i novčana kazna koja je zamijenjena kaznom zatvora

1. Opće odredbe

Članak 72.

Kazna zatvora koja je u prekršajnom postupku izrečena osobi koja ima prebivalište na prostoru Kantona i novčana kazna koja je zamijenjena kaznom zatvora, izvršava se u Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica.

2. Upućivanje na izdržavanje

Članak 73.

Osoba kažnjena zatvorom u prekršajnom postupku, kao i osoba kojoj je izrečena novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora, poziva i upućuje na izvršenje kazne općinski sudac za prekršaje, na čijem području kažnjena osoba ima prebivalište.

Sudac za prekršaje u mjestu prebivališta upućuje na izdržavanje kazne zatvora i kažnjenu osobu kojoj je Federalni organ novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora.

Ako se uredno upućena kažnjena osoba ne javi ustanovi za izvršenje kazne zatvora u određenom roku, sudac za prekršaje u mjestu prebivališta kažnjene osobe će izdati naredbu Ministarstvu unutarnjih poslova za prinudno privođenje te osobe.

Članak 74.

Upućivanje na izdržavanje kazne zatvora obavlja se na način i po postupku utvrđenom odredbama federalnog zakona koje se odnosi na upućivanje na izdržavanje kazne zatvora.

3. Odlaganje izvršenja novčane kazne koja je zamijenjena kaznom zatvora

Članak 75.

O molbi za odlaganje izvršenja novčane kazne koja je zamijenjena kaznom zatvora rješava predsjednik općinskog suca za prekršaje iz članka 73.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka kažnjena osoba ima pravo žalbe Kantonalnom vijeću za prekršaje u Zenici.

4. Otpuštanje kažnjenih osoba**Članak 76.**

Otpuštanje kažnjene osobe iz ustanove za izvršenje kazne zatvora obavlja se na način utvrđen odredbama Federalnog zakona koji se odnosi na otpuštanje osuđenih osoba.

c) Ukor**Članak 77.**

Izrečena kazna ukora u prekršajnom postupku posebno se evidentira u Federalnom organu, odnosno prvostupanjskom organu za prekršaje.

Federalni organ, odnosno prvostupanjski organ za prekršaje utvrđuje način vođenja evidencija iz prethodnog stavka.

VIII. USTANOVA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA I NOVČANE KAZNE KOJA JE ZAMIJENJENA KAZNOM ZATVORA**Članak 78.**

Za izvršenje kazne zatvora, sukladno ovom zakonu, utemeljuje se kaznenopopravni zavod, kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova.

Kantonalni kaznenopopravni zavod je zatvorenog tipa.

U Kantonalnom kaznenopopravnom zavodu organizuju se posebna odjeljenja za muške osobe, ženske osobe, za maloljetnike i za maloljetnice.

Kantonalni kaznenopopravni zavod utemeljuje se posebnim zakonom, sukladno federalnom i ovom zakonu.

Zakonom iz prethodnog stavka utvrđuje se: djelokrug, organizacija, rukovođenje i čuvanje službene tajne, sredstva za rad i druga pitanja od značenja za organizaciju i rad Kantonalnog kaznenopopravnog zavoda.

IX. ZAŠTITNE MJERE**a) Oduzimanje predmeta****Članak 79.**

Zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta izvršava Federalni organ, odnosno općinski sudac za prekršaje koji je donio rješenje o izricanju zaštitne mjere, po propisima o izvršnom postupku.

Troškove koji nastanu prinudnim izvršenjem zaštitne mjere iz prethodnog stava snosi osoba kojoj je ta mjera izrečena.

b) Zabrana obavljanja samostalne djelatnosti**Članak 80.**

Radi izvršenja zaštitne mjere zabrane obavljanja samostalne djelatnosti, Federalni organ, odnosno prvostupanjski organ za prekršaje dostavlja izvršnu odluku Inspekcijском organu.

Inspekcijски organ skrbi da osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera iz prethodnog stavka, ne obavlja zabranjenu djelatnost.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja joj je zabranjena kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3000 do 5000 KM.

c) Zabrana upravljanja motornim vozilom**Članak 81.**

Federalni organ, odnosno prvostupanjski organ za prekršaje koji je izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom, dostavlja izvršnu odluku Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljem tekstu: MUP-u) koje je izdalo vozačku dozvolu kažnjenoj osobi.

Mjera iz prethodnog stavka izvršava se upisivanjem zabrane upravljanja motornim vozilom u vozačku dozvolu, odnosno u evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Članak 82.

MUP iz prethodnog članka dužan je da, u roku od osam dana od dana prijama izvršne odluke, izvrši mjeru i o tome obavijesti Federalni organ, odnosno prvostupanjski organ za prekršaje.

Ako je mjera zabrane upravljanja motornim vozilom izrečena osobi koja ima stranu vozačku dozvolu, odnosno međunarodnu vozačku dozvolu, izrečenu mjeru izvršava MUP prema mjestu izvršenja prekršaja.

Glede pozivanja osobe radi upisivanja pravomoćne izrečene mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, primjenjuju se propisi kojim je reguliran upravni postupak.

Članak 83.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom koju je izrekao Federalni organ upisuje se u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom pravomoćnosti rješenja kojim je ova mjera izrečena.

Mjera zabrane upravljanja motornim vozilom koju je izrekao prvostupanjski organ za prekršaje upisuje se u vozačku dozvolu, odnosno evidenciju izdatih vozačkih dozvola, s danom dostavljanja vozačke dozvole policijskoj upravi nadležnoj za izvršenje, odnosno sa danom upisa u evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Ministar unutarnjih poslova Kantona donijet će, po potrebi, naputak za izvršenje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

d) Udaljenje stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona**Članak 84.**

Federalni organ koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranaca sa teritorije Federacije, odnosno prvostupanjski organ za prekršaje koji je izrekao zaštitnu mjeru udaljenja stranaca sa teritorije Kantona, dostavljaju MUP-u u mjestu boravišta stranaca izvršnu odluku kojom je izrečena ova mjera, radi izvršenja.

Zaštitna mjera udaljenja stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona obavlja se na način utvrđen odredbama Federalnog zakona koji se odnosi na protjerivanje stranaca sa teritorije Federacije i ovim zakonom.

Članak 85.

U izvršenju zaštite mjere udaljenja stranaca sa teritorije Federacije i teritorije Kantona, primjenjuju se, pored odredaba ovog zakona, i propisi kojim su uređena pitanja kretanja i boravka stranaca.

e) Druge zaštitne mjere utvrđene zakonom

Članak 86.

Druge zaštitne mjere propisane posebnim zakonom obavljaju se na način i pod uvjetima utvrđenim tim zakonom.

X. IZVJEŠĆIVANJE O IZVRŠENJU SANKCIJA

Članak 87.

Organi iz članka 3. ovog zakona, dužni su podnijeti izvješće Skupštini Kantona o izvršenju sankcija iz članka 1. ovog zakona najmanje jedanput godišnje.

Izvješće iz prethodnog stavka podnosi se putem kantonalnog ministarstva pravde po metodologiji koju utvrđuje kantonalni ministar pravde.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Po odredbama ovog zakona izvršavaju se i pravosnažne odluke inozemnih sudova, ukoliko posebnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Po odredbama ovog zakona izvršavaju se i sankcije izrečene stranim državljanima i osoba bez državljanstva, ukoliko posebnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 89.

Stegovni centar za maloljetnike, kao posebna Kantonalna javna ustanova, utemeljit će se i početi sa radom najkasnije do 31. 12. 2001. godine.

Članak 90.

Kazenopopravni zavod kao posebna samostalna kantonalna upravna ustanova, utemeljit će se i početi sa radom najkasnije do 31. 12. 2005. godine.

Do utemeljenja i početka rada Kantonalnog kaznenopopravnog zavoda iz prethodnog stavka, izvršenje kazne zatvora sukladno ovom zakonu, obavlja se u posebnom odjeljenju Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici, na temelju ugovora između Federacije i Kantona.

Ugovor iz prethodnog stavka u ime Kantona zaključuje ministar pravde Kantona.

Članak 91.

Stupanjem na snagu ovog zakona, na teritoriji Kantona prestaje primjena Zakona o izvršenju krivičnih prekršajnih sankcija ("Službeni list SRBiH", broj 2/84 -

Prečišćen tekst i br. 12/87, 25/88, 27/90 i 38/90), Zakon o izvršenju novčane kazne i zaštitnih mjera izrečenih za gospodarski prijestup ("Službeni list SRBiH", broj 9/78) i Zakon o izvršenju vaspitnih mjera i mjera zaštitnog nadzora ("Službeni list SRBiH", broj 35/79, 5/84, 12/87 i 36/87).

Članak 92.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-202/2000.

18.10.2000. godine
Zenica

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE
Šefik Džaferović, s.r.

367.

Na osnovu člana 37. h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

ZAKON

o Vladi Zeničko-dobojskog kantona

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) je izvršni organ Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koja vrši izvršnu vlast Kantona.

Član 2.

Predsjednik Vlade, ministri, njihovi zamjenici i Vlada u cjelini za svoj rad odgovorni su Predsjedniku Kantona i Skupštini Kantona.

Član 3.

Vlada zastupa Kanton kao pravno lice, ako ustavom i zakonom nije drugačije određeno.

Vlada upravlja imovinom u vlasništvu Kantona, ako ustavom i zakonom nije drugačije određeno.

Član 4.

Vlada uređuje svoj rad, unutrašnju organizaciju, kao i djelokrug i ovlaštenja službi koje obrazuje.

Član 5.

Sjedište Vlade je u Zenici.

II. SASTAV VLADE

Član 6.

Vladu čine predsjednik i deset ministara koji rukovode ministarstvima.

Član 7.

Vlada stupa na dužnost nakon davanja svečane izjave u Skupštini Kantona.

Član 8.

Vlada imenuje i razrješava sekretara Vlade.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad predsjedniku i Vladi.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA VLADE

Član 9.

Predsjednik Vlade rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, osigurava saradnju sa drugim organima Kantona, organima Bosne i Hercegovine, Federacije i drugim državnim tijelima, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove u okviru svoje nadležnosti.

Predsjednik Vlade potpisuje akte Vlade.

Član 10.

U slučaju privremene spriječenosti predsjednika Vlade, funkciju predsjednika vrši član kojeg odredi predsjednik Vlade.

U slučaju privremene spriječenosti predsjednika Vlade duže od 30 dana, funkciju predsjednika vrši član kojeg odredi predsjednik Kantona.

U slučaju da mjesto predsjednika Vlade ostane upražnjeno predsjednik Kantona imenuje predsjednika Vlade u roku od 30 dana, do kada funkciju predsjednika Vlade obavlja član kojeg odredi predsjednik Kantona.

Član 11.

Članovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa, predložiti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade, kao i predložiti utvrđivanje stavova Vlade, te imaju i druga prava i dužnosti utvrđene ustavom i zakonom.

IV. NAČIN RADA VLADE

Član 12.

Vlada radi na sjednici.

Vlada može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade.

Vlada odlučuje većinom glasova članova, ako Ustavom Kantona nije drugačije određeno.

Član 13.

Za davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada može osnivati stalna i povremena radna tijela (odbore, komisije i dr.).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uređuje se Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.

Član 14.

Vlada osigurava javnost svog rada.

V. AKTI VLADE

Član 15.

Vlada u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenih ustavom i zakonom donosi: uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 16.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade, bliže uređuju odnosi za sprovođenje zakona, osnivaju stručne i druge službe i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo kantonalnih organa uprave.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci kantonalnim organima uprave i službama Vlade.

Član 17.

Uredbe i odluke objavljuju se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VI. STRUČNE I DRUGE SLUŽBE VLADE

Član 18.

Za vršenje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova za Vladu, njena radna tijela i organe uprave, Vlada obrazuje Stručnu službu Vlade i druge službe.

Za vršenje određenih poslova za potrebe ministarstava i drugih organa uprave Kantona, Vlada može obrazovati zajedničke stručne službe.

Aktom o obrazovanju stručne službe Vlade, zajedničkih i drugih službi, utvrđuje se njihov djelokrug kao i položaj i odgovornost tih službi i lica koja njima rukovode.

Član 19.

Vlada vrši nadzor nad radom svih stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade usklađuje rad svih stručnih službi u obavljanju poslova za potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.

Odredba prethodnog stava ne odnosi se na Sekretarijat za zakonodavstvo i druge samostalne stručne službe Vlade.

Član 20.

Obavljanje određenih stručnih poslova u vezi sa pripremom zakona i drugih propisa koje Vlada predlaže Skupštini Kantona, vrši Sekretarijat za zakonodavstvo kao samostalna stručna služba Vlade.

Radom Sekretarijata za zakonodavstvo rukovodi sekretar koga imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade usaglašen sa predsjednikom Kantona, i koji, u pogledu rukovođenja radom Sekretarijata, ima pravo i dužnost ministra koji rukovodi ministarstvom.

Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo može imati jednog ili više pomoćnika.

368.

Na osnovu člana 37. h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

ZAKON o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom osnivaju se kantonalna ministarstva Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kao i uprave i upravne ustanove u sastavu kantonalnih ministarstava, utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i rad.

Član 2.

Organi iz člana 1. ovog zakona, pored poslova iz djelokruga utvrđenog ovim zakonom, vrše i druge poslove utvrđene zakonom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Kantona.

II. KANTONALNA MINISTARSTVA I KANTONALNE UPRAVNE USTANOVE

1. Kantonalna ministarstva

Član 3.

Kantonalna ministarstva su:

1. Ministarstvo za privredu,
2. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodo-privredu,
3. Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
4. Ministarstvo finansija,
5. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
6. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
7. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
8. Ministarstvo zdravstva,
9. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
10. Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 4.

Ministarstvo za privredu, obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblastima privrede.

Član 5.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodo-privredu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U sastavu ovog ministarstva su upravne ustanove: Poljoprivredni zavod, Veterinarski zavod i Zavod za vode.

Član 6.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose

na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblastima, a naročito: pravosudnih institucija i uprave, upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave i kantonalnih tijela uprave, udruživanja u udruženja građana, oblast kancelarijskog poslovanja, upravnog nadzora i izvršenje krivičnih sankcija.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu vrši upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona.

Član 7.

Ministarstvo finansija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija.

Član 8.

Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova.

Član 9.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vrši stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u oblasti rada, socijalne politike i izbjeglica.

U sastavu ovog ministarstva je Uprava za socijalnu i dječiju zaštitu.

Član 10.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

U sastavu ovog ministarstva je Pedagoški zavod, kao upravna ustanova.

Član 11.

Ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Član 12.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona iz oblasti prostornog uređenja, prometa i komunikacije i zaštite okoline.

U sastavu ovog ministarstva su Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Zavod za urbanizam i prostorno uređenje, kao upravna ustanova.

Član 13.

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu pripadnika oružanih snaga, zaštitu pripadnika Vojske Federacije, i boraca drugih oslobođilačkih ratova i učesnika oslobođilačkih pokreta, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i članova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, na području Kantona.

uređuju druga pitanja od značenja za njihovo organiziranje i rad.

Članak 2.

Organi iz članka 1. ovog zakona, pored poslova iz djelokruga utvrđenog ovim zakonom, obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Kantona.

II. KANTONALNA MINISTARSTVA I KANTONALNE UPRAVNE USTANOVE

1. Kantonalna ministarstva

Članak 3.

Kantonalna ministarstva su:

1. Ministarstvo za gospodarstvo,
2. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
3. Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
4. Ministarstvo financija,
5. Ministarstvo unutarnjih poslova,
6. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
7. Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i šport,
8. Ministarstvo zdravstva,
9. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša,
10. Ministarstvo za boračka pitanja.

Članak 4.

Ministarstvo za gospodarstvo, obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblastima gospodarstva.

Članak 5.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U sastavu ovog ministarstva su upravne ustanove: Poljoprivredni zavod, Veterinarski zavod i Zavod za vode.

Članak 6.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblastima, a naročito: pravosudnih institucija i uprave, upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave i kantonalnih tijela uprave, udruživanja u udruge građana, oblast uredskog poslovanja, upravnog nadzora i izvršenje krivičnih sankcija.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu obavlja upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona.

Članak 7.

Ministarstvo financija obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti financija.

Članak 8.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutarnjih poslova.

Članak 9.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice obavlja stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona u oblasti rada, socijalne politike i izbjeglica.

U sastavu ovog ministarstva je Uprava za socijalnu i dječju skrb.

Članak 10.

Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i šport obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona u oblastima obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

U sastavu ovog ministarstva je Pedagoški zavod, kao upravna ustanova.

Članak 11.

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Članak 12.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona iz oblasti prostornog uređenja, prometa i komunikacije i zaštite okoliša.

U sastavu ovog ministarstva su Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove i Zavod za urbanizam i prostorno uređenje, kao upravna ustanova.

Članak 13.

Ministarstvo za boračka pitanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu pripadnika oružanih snaga, zaštitu pripadnika Vojske Federacije, i boraca drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, na području Kantona.

III. SJEDIŠTE KANTONALNIH MINISTARSTAVA I DRUGIH TIJELA KANTONALNE UPRAVE

Članak 14.

Sjedište kantonalnih ministarstava je u Zenici.

IV. RUKOVODENJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA

1. Rukovođenje ministarstvom

Članak 15.

Ministarstvom rukovodi ministar.

Ministra imenuje predsjednik Kantona, a imenovanje potvrđuje Skupština Kantona.

Ministar unutarnjih poslova i ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i šport imaju zamjenika.

Zamjenika doministra imenuje i razrješava predsjednik Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju ministra.

Zamjenik doministra pomaže ministru u obavljanju njegovih nadležnosti, a zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili u drugom slučaju kada ministar nije u mogućnosti da obnaša dužnost, kao i u slučaju upražnjenja mjesta ministra, dok novi ministar ne preuzme dužnost.

Članak 16.

U rukovođenju pojedinim područjima ministru pomažu rukovodeći službenici. U ministarstvu se mogu postavljati tajnik ministarstva, pomoćnik ministra, savjetnici ministra, direktori uprava i upravnih ustanova.

Članak 17.

Tajnika ministarstva neposredno rukovodi složenijim poslovima u jednoj ili više oblasti rada ili sa više organizacionih jedinica i obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Pomoćnik ministra neposredno rukovodi određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

Savjetnik ministra obavlja određene poslove koji zahtijevaju posebnu stručnost i samostalnost u radu.

Direktor uprave i upravne ustanove u sastavu ministarstva rukovodi upravom i upravnom ustanovom u sastavu ministarstva.

Tajnik ministarstva, pomoćnike ministra, direktore uprava i upravnih ustanova u sastavu ministarstva postavlja i razrješava Vlada, na prijedlog ministra.

Ostale rukovodeće službenike i službenike sa posebnim ovlaštenjima postavlja ministar.

2. Unutarnja organizacija kantonalnog ministarstva

Članak 18.

Unutarnja organizacija kantonalnog ministarstva, uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva, uređuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji ministarstva.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji se obrazuju unutarnje organizacione jedinice, određuju rukovodeći službenici sa posebnim ovlaštenjima, utvrđuje raspored poslova, uvjeti za obavljanje tih poslova i uređuju druga pitanja u svezi sa organizacijom rukovođenja ministarstva.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi ministar uz prethodnu suglasnost Vlade.

Članak 19.

Sastav zaposlenih u kantonalnim ministarstvima mora odražavati nacionalni sastav Kantona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Utemeljenje samostalne kantonalne uprave ili upravne ustanove obavlja se posebnim zakonom.

Do donošenja odgovarajućih zakona, nastavljaju sa radom postojeće samostalne uprave i upravne ustanove.

Članak 21.

U roku od 30 dana od dana primjene ovog zakona, donijet će se pravilnici o unutarnjoj organizaciji Ministarstva za gospodarstvo i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96 i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 11/98 i 12/2000), a primjenjivati će se od narednih izbora pri imenovanju Vlade.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj: 01-209/2000.

18.10.2000. god.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

369.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka h. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96 i 11/98), u članu 10. u stavu 1. iza tačke 6. dodaje se tačka 7., koja glasi:

"građani u postupku upisa hipoteke na imovinu i ovjere ugovora u svrhu rješavanja stambenog pitanja a koji nemaju ili nemaju na zadovoljavajući način riješeno stambeno pitanje u smislu člana 4. i 5. Odluke o kreditiranju stambene izgradnje ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/2000)".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ("Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-215/2000

18.10.2000.god.

Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Šefik Džaferović, s.r.

Na osnovu člana 37. tačka 1. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Vlade, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi:

Šefik Džaferović, s.r.

Prihodi i izdaci utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2000. godinu, kako slijedi:

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Finansijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
712000		I. REDOVNI PRIHODI			
	712110	Doprin. za zdrav. osig. iz lič. prim.	38.200.000	37.500.000	98,2
	712600	Doprin. za zdr. osig. na lič. prim.	14.750.000	14.500.000	98,3
	712190	Doprin. za zdr. osig. ost. vid. oslg.	4.350.000	3.000.000	69,0
722000	722600	Prihodi od usluga	200.000	200.000	100,0
		I. SVEGA REDOVNI PRIHODI:	57.500.000	55.200.000	96,0

B. IZDACI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Finansijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		II. REDOVNI IZDACI			
	613943	Bolnička zaštita na podr.kantona	18.926.000	18.219.00	96,3
	613943	Bolnica zašt.van podr.kantona	3.500.000	3.400.00	97,1
	613941	Vanbolnička zaštita na kantonu	18.543.000	17.500.000	94,8
	613942	Konsultat.specijalistička zaštita	2.981.000	2.981.000	100,0
	613421	Lijekovi sa Esencijalne liste	8.500.000	8.500.000	100,0
	613425	Ortopedske sprave i pomagala	1.000.000	800.000	80,0
	614310	Refund.plata zbog bolovanja	1.000.000	1.350.000	135,0
	615220	Učešće u nabav.opr.zdr.org.	1.500.000	1.000.000	66,7
	615200	Tekuće potpore zdrav.organiz.	500.000	400.000	80,0
	611100	Struč.slужba Zavoda-bruto plaće	600.000	580.000	96,7
	611100	Struč.slужba Zavoda-topli obrok	70.000	70.000	100,0
	611300	Struč.slужba Zavoda-mater.troš.	380.000	380.000	100,0
		II. SVEGA REDOVNI IZDACI:	57.500.000	55.200.000	96,0

A. PRIHODI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Finansijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		I. PRIHODI OD PORAVNANJA			
712000	712110	Doprin.za zdrav.osig.iz lič.prim.	-	2.170.000	-
	712120	Doprin.za zdr.osig.na lič.prim.	-	830.000	-
	712190	Doprin.za zdr.osig.penzionera	-	2555.000	-
		I. SVEGA PORAVNANJA:	-	5.555.000	-

B. IZDACI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Finansijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		I. IZDACI OD PORAVNANJA MEĐUSOBNIH OBAVEZA			
	614310	Refundacija plaća zbog bolovanja		2.200.000	-
	615200	Tekuće potpore zdravst.organiz.		3.355.000	-
		II. SVEGA IZDACI OD PORAVNANJA:	-	5.555.000	-

Ekonomski kod		Pozicija	Financijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		I. REDOVNI PRIHODI			
712000	712110	Doprin. za zdrav. oslg. iz osob. prim.	38.200.000	37.500.000	98,2
	712600	Doprin. za zdr. oslg. na osob. prim.	14.750.000	14.500.000	98,3
	712190	Doprin. za zdr. oslg. ost. vid. oslg.	4.350.000	3.000.000	69,0
722000	722600	Prihodi od usluga	200.000	200.000	100,0
		I. SVEGA REDOVNI PRIHODI:	57.500.000	55.200.000	96,0

B. IZDACI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Financijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		II. REDOVNI IZDACI			
	613943	Bolnička zaštita na podr.kantona	18.926.000	18.219.00	96,3
	613943	Bolnica zašt.van podr.kantona	3.500.000	3.400.00	97,1
	613941	Vanbolnička zaštita na kantonu	18.543.000	17.500.000	94,8
	613942	Konsultat.specijalistička zaštita	2.981.000	2.981.000	100,0
	613421	Ljekovi sa Esencijalne liste	8.500.000	8.500.000	100,0
	613425	Ortopedske sprave i pomagala	1.000.000	800.000	80,0
	614310	Refund.plata zbog bolovanja	1.000.000	1.350.000	135,0
	615220	Učešće u nabav.opr.zdr.org.	1.500.000	1.000.000	66,7
	615200	Tekuće potpore zdrav.organiz.	500.000	400.000	80,0
	611100	Struč.slужba Zavoda-bruto plaće	600.000	580.000	96,7
	611100	Struč.slужba Zavoda-topli obrok	70.000	70.000	100,0
	611300	Struč.slужba Zavoda-mater.troš.	380.000	380.000	100,0
		II. SVEGA REDOVNI IZDACI:	57.500.000	55.200.000	96,0

A. PRIHODI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Financijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		I. PRIHODI OD PORAVNANJA			
712000	712110	Doprin.za zdrav.osig.iz osob.prim.	-	2.170.000	-
	712120	Doprin.za zdr.osig.na osob.prim.	-	830.000	-
	712190	Doprin.za zdr.osig. umirovljenika	-	2555.000	-
		I. SVEGA PRIHODI OD PORAVNANJA:	-	5.555.000	-

B. IZDACI

(u KM)

Ekonomski kod		Pozicija	Financijski plan	Rebalans finan. plana	Index 5:4
1	2	3	4	5	6
		II. IZDACI OD PORAVNANJA MEĐUSOBNIH OBAVEZA			
	614310	Refundacija plaća zbog bolovanja		2.200.000	-
	615200	Tekuće potpore zdravst.organiz.		3.355.000	-
		II. SVEGA IZDACI OD PORAVNANJA:	-	5.555.000	-

Članak 3.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98), koje nadležni zavodi za platni promet usmjeravaju na račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-dobojskog kantona.

Članak 4.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao nositelj izvanproračunskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvješćivanja.

Članak 5.

U slučaju ispunjenja uvjeta iz članaka 80. i 89. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97) proračun kantona će obavljati dofinanciranje izdataka zdravstvene zaštite iz zdravstvenog osiguranja.

Članak 6.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2000. godine.

Broj: 01-204/2000.

18.10.2000. god.

PREDSEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

371.

Na osnovu člana 37. alineja h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona broj 7/96), a u skladu sa članom 87. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18.10.2000. godine, na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

O D L U K U**o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Univerziteta u Zenici****I.**

Usvaja se Elaborat o opravdanosti osnivanja Univerziteta u Zenici.

II.

Na osnovu usvojenog elaborata iz prethodne tačke ove odluke Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijet će odgovarajući akt - Odluku o osnivanju Univerziteta u Zenici, kao javne ustanove.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-221/2000.

18.10.2000. god.

PREDSEDavajući SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

371.

Temeljem članka 37. alineja h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona broj 7/96), a sukladno članku 87. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18.10.2000. godine, na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

O D L U K U**o usvajanju Elaborata o opravdanosti utemeljenja Sveučilišta u Zenici****I.**

Usvaja se Elaborat o opravdanosti utemeljenja Sveučilišta u Zenici.

II.

Na temelju usvojenog elaborata iz prethodne tačke ove odluke Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijet će odgovarajući akt - Odluku o utemeljenju Sveučilišta u Zenici, kao javne ustanove.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-221/2000.

18.10.2000. god.

PREDSEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

372.

Na osnovu člana 37. alineja h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa članom 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", broj 6/92, 8/93 i 13/94), članom 86. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99), i Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Univerziteta u Zenici, broj: 01-221/20. od 18. oktobra 2000. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18.10.2000. godine, na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

O D L U K U O OSNIVANJU UNIVERZITETA U ZENICI

Član 1.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) osniva Univerzitet u Zenici (u daljem tekstu: Univerzitet), kao javnu ustanovu.

Član 2.

Univerzitet djeluje pod nazivom: "Univerzitet u Zenici", sa sjedištem u Zenici.

Univerzitet ima svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu nastupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Članice Univerziteta udruživanjem u Univerzitet zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 3.

Univerzitet ima svoj pečat, a po potrebi i svoj znak.

Sadržaj pečata i znaka (ukoliko ga ima) bliže se uređuje Pravilima Univerziteta.

Član 4.

Na osnovu ove odluke u Univerzitet se udružuju visokoškolske i naučne ustanove i druge ustanove čija djelatnost je u neposrednoj vezi sa visokim obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom nad kojima je Zeničko-dobojski kanton preuzeo i ima prava osnivača, i to:

- Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici,
- Mašinski fakultet u Zenici,
- Pedagoška akademija u Zenici i
- Metalurški institut "Kemal Kapetanović" iz Zenice.

Član 5.

Djelatnost Univerziteta je obavljanje poslova od zajedničkog interesa za visokoškolske, naučne i druge ustanove čija djelatnost je u neposrednoj vezi sa visokim obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom, ostvarivanje i unapređivanje djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada i drugih djelatnosti koje su u neposrednoj vezi sa visokoškolskim i naučnoistraživačkim radom.

Član 6.

U skladu sa zakonom, Univerzitet ima svoj organ upravljanja, nadzorni i rukovodni organ, stručni organ i sekretarijat za obavljanje administrativno-fnansijskih i drugih poslova koji su neophodni u njegovom djelovanju, a što se bliže uređuje Pravilima i drugim općim aktima Univerziteta.

Upravni odbor Univerziteta ima sedam (7) članova koje imenuje osnivač.

Tri člana Upravnog odbora Univerziteta imenuje se iz reda zaposlenih djelatnika u članicama Univerziteta.

Nadzorni odbor Univerziteta ima tri (3) člana, s tim da se jedan član imenuje iz reda zaposlenih djelatnika u članicama Univerziteta.

Rektora Univerziteta imenuje Upravni odbor Univerziteta na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim

glasilima, uz saglasnost osnivača Univerziteta i isto lice ne može biti član Upravnog odbora Univerziteta.

Sastav, izbor i nadležnosti organa Univerziteta bliže se reguliše zakonom i Pravilima Univerziteta.

Član 7.

U Upravni odbor Univerziteta imenuje se:

1. Smajlović Husein, predsjednik,
2. Pašalić Zakir, član,
3. Ajanović Ekrem, član,
4. Čelebić Kemal, član,
5. Vukojević Dušan, član,
6. Gavranović Ahmet, član,
7. Tomljenović Milan, član.

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta, a do imenovanja rektora, je Brdarević Safet, redovni profesor.

Članice Univerziteta, navedene u članu 4. ove odluke, formirat će zajedničko tijelo - odbor, koje će izvršiti sve pripremne radnje za konstituisanje i početak rada Univerziteta. Ovom zajedničkom tijelu - odboru, predsjedavat će vršilac dužnosti rektora Univerziteta koji će zastupati i predstavljati Univerzitet u osnivanju, sa svim ovlaštenjima i odgovornostima koje ima organ rukovođenja Univerzitetom.

Član 8.

Univerzitet ima pravo i obavezu da obavlja djelatnost radi koje je i osnovan.

Zeničko-dobojski kanton će obezbjeđivati neophodna sredstva za rad Univerziteta i stvarati druge neophodne uvjete za njegov rad i razvoj u skladu sa projektiranim i usvojenim Standardima i Normativima, a svoja osnivačka prava prema Univerzitetu ostvarivat će putem svojih članova u organima Univerziteta (Upravni i Nadzorni odbor Univerziteta) i nadležnog ministarstva Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa zakonom.

Član 9.

Skupština Kantona iz svog Budžeta, za osnivanje i početak rada Univerziteta, a u skladu sa Standardima i Normativima, obezbjeđuje novčana sredstva u iznosu od 50.000 KM.

Član 10.

Univerzitet sredstva za rad, odnosno prihode, stiče i obezbjeđuje:

- iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona,
- realizacijom naučnoistraživačkog rada,
- pružanjem i prodajom intelektualnih, kulturnih i materijalnih dobara i usluga,
- iz izdavačke djelatnosti,
- iz legata, poklona, zavještaja i donacija pravnih i fizičkih domaćih i stranih lica,
- iz učešća članica Univerziteta, u skladu sa Ugovorom o udruživanju u Univerzitet i
- iz drugih izvora.

Član 11.

Višak prihoda nad rashodima koji se iskaže po završnom računu Univerziteta, odlukom Upravnog odbora Univerziteta, usmjerit će se u razvojne programe Univerziteta i obnavljanje njegovih djelatnosti radi kojih je osnovan.

Višak rashoda nad prihodima koji se iskaže po završnom računu Univerziteta pokriva iz sredstava kojim raspolaže i drugih izvora na koje ima pravo.

Zeničko-dobojski kanton može odobriti sredstva iz svog Budžeta kao pomoć za pokriće gubitaka Univerziteta, ukoliko Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdi da je gubitak nastao iz opravdanih okolnosti.

Član 12.

Rok za donošenje Pravila Univerziteta i imenovanje rektora je 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 13.

Sve javne ustanove iz člana 4. ove odluke, kao i Zeničko-dobojski kanton i njegovi organi, imaju obavezu postupiti po ovoj odluci koja se smatra aktom o osnivanju ustanove Univerziteta.

Sve javne ustanove iz člana 4. ove odluke obavezuju se zaključiti Ugovor o udruživanju u Univerzitet. Prije zaključenja ovog ugovora isti se obavezno dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu radi utvrđivanja usaglašenosti sa zakonom.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-222/2000.

18.10.2000. god.

Zenica

PREDSEDavajući SKUPŠTINE

Šefik Džaferović, s.r.

372.

Temeljem članka 37. alineja h) Ustava Zeničko-dobojskog kantona broj 7/96), a sukladno članku 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člankom 86. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/99), i Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti utemeljenja Sveučilišta u Zenici, broj: 01-221/20. od 18. listopada 2000. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18.10.2000. godine, na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, donosi

O D L U K U O UTEMELJENJU SVEUČILIŠTA U ZENICI

Članak 1.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona) utemeljuje Sveučilište u

Zenici (u daljem tekstu: Sveučilište), kao javnu ustanovu.

Članak 2.

Sveučilište djeluje pod nazivom: "Sveučilište u Zenici", sa sjedištem u Zenici.

Sveučilište ima svojstvo pravne osobe i u pravnom prometu nastupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Članice Sveučilišta udruživanjem u Sveučilište zadržavaju svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

Sveučilište ima svoj pečat, a po potrebi i svoj znak.

Sadržaj pečata i znaka (ukoliko ga ima) bliže se uređuje Pravilima Sveučilišta.

Članak 4.

Na temelju ove odluke u Sveučilište se udružuju visokoškolske i znanstvene ustanove i druge ustanove čija djelatnost je u neposrednoj svezi sa visokim obrazovanjem i znanstvenoistraživačkim radom nad kojima je Zeničko-dobojski kanton preuzeo i ima prava osnivača, i to:

- Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici,
- Strojarski fakultet u Zenici
- Pedagoška akademija u Zenici i
- Metalurški institut "Kemal Kapetanović" iz Zenice.

Članak 5.

Djelatnost Sveučilišta je obavljanje poslova od zajedničkog interesa za visokoškolske, znanstvene i druge ustanove čija djelatnost je u neposrednoj svezi sa visokim obrazovanjem i znanstvenoistraživačkim radom, ostvarivanje i unapređivanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvenoistraživačkog rada i drugih djelatnosti koje su u neposrednoj svezi sa visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim radom.

Članak 6.

Sukladno zakonu, Sveučilište ima svoj organ upravljanja, nadzorni i rukovodni organ, stručni organ i tajništvo za obavljanje administrativno-finanacijskih i drugih poslova koji su neophodni u njegovom djelovanju, a što se bliže uređuje Pravilima i drugim općim aktima Sveučilišta.

Upravni odbor Sveučilišta ima sedam (7) članova koje imenuje osnivač.

Tri člana Upravnog odbora Sveučilišta imenuje se iz reda zaposlenih djelatnika u članicama Univerziteta.

Nadzorni odbor Sveučilišta ima tri (3) člana, s tim da se jedan član imenuje iz reda zaposlenih djelatnika u članicama Sveučilišta.

Rektora Sveučilišta imenuje Upravni odbor Sveučilišta na temelju natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima, uz suglasnost osnivača Sveučilišta i ista osoba ne može biti član Upravnog odbora Sveučilišta.

Sastav, izbor i nadležnosti organa Sveučilišta bliže se regulira zakonom i Pravilima Sveučilišta.

Članak 7.

U Upravni odbor Sveučilišta imenuje se:

1. Smajlović Huseln, predsjednik,
2. Pašalić Zakir, član,
3. Ajanović Ekrem, član,
4. Čelebić Kemal, član,
5. Vukojević Dušan, član,
6. Gavranović Ahmet, član,
7. Tomljenović Milan, član.

Vršitelj dužnosti rektora Sveučilišta, a do imenovanja rektora, je Brdarević Safet, redovni profesor.

Članice Sveučilišta, navedene u članku 4. ove odluke, formirat će zajedničko tijelo - odbor, koje će obaviti sve pripremne radnje za konstituisanje i početak rada Sveučilišta. Ovom zajedničkom tijelu - odboru, predsjedavat će vršitelj dužnosti rektora Sveučilišta koji će zastupati i predstavljati Sveučilište u osnivanju, sa svim ovlaštenjima i odgovornostima koje ima organ rukovođenja Sveučilištem.

Članak 8.

Sveučilište ima pravo i obvezu da obavlja djelatnost radi koje je i osnovan.

Zeničko-dobojski kanton će obezbjeđivati neophodna sredstva za rad Sveučilišta i stvarati druge neophodne uvjete za njegov rad i razvoj sukladno projektnim i usvojenim Standardima i Normativima, a svoja osnivačka prava prema Sveučilištu ostvarivat će putem svojih članova u organima Sveučilišta (Upravni i Nadzorni odbor Sveučilišta) i nadležnog ministarstva Zeničko-dobojskog kantona, a sukladno zakonu.

Članak 9.

Skupština Kantona iz svog Proračuna, za utemeljenje i početak rada Sveučilišta, a sukladno sa Standardima i Normativima, obezbjeđuje novčana sredstva u iznosu od 50.000 KM.

Članak 10.

Sveučilište sredstva za rad, odnosno prihode, stječe i obezbjeđuje:

- iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona,
- realizacijom znanstvenoistraživačkog rada,
- pružanjem i prodajom intelektualnih, kulturnih i materijalnih dobara i usluga,
- iz nakladničke djelatnosti,
- iz legata, poklona, zavještavanja i donacija pravnih i fizičkih domaćih i stranih osoba,
- iz učešća članica Sveučilišta, sukladno Ugovoru o udruživanju u Sveučilišta i
- iz drugih izvora.

Članak 11.

Višak prihoda nad rashodima koji se iskaže po završnom računu Sveučilišta, odlukom Upravnog odbora Sveučilišta, usmjerit će se u razvojne programe

Sveučilišta i obnavljanje njegovih djelatnosti radi kojih je i osnovan.

Višak rashoda nad prihodima koji se iskaže po završnom računu Sveučilišta pokriva iz sredstava kojim raspolaže i drugih izvora na koje ima pravo.

Zeničko-dobojski kanton može odobriti sredstva iz svog Proračuna kao pomoć za pokriće gubitaka Sveučilišta, ukoliko Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdi da je gubitak nastao iz opravdanih okolnosti.

Članak 12.

Rok za donošenje Pravila Sveučilišta i imenovanje rektora je 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 13.

Sve javne ustanove iz članka 4. ove odluke, kao i Zeničko-dobojski kanton i njegovi organi, imaju obvezu postupiti po ovoj odluci koja se smatra aktom o utemeljenju ustanove Sveučilišta.

Sve javne ustanove iz članka 4. ove odluke obvezuju se zaključiti Ugovor o udruživanju u Univerzitet. Prije zaključenja ovog ugovora isti se obvezno dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu radi utvrđivanja usuglašenosti sa zakonom.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-222/2000.

18.10.2000. god.

PREDSEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

373.

Na osnovu člana 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

O D L U K U

o otpisu zateznih kamata na neizmirene obaveze po osnovu poreza na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće i poreza na promet proizvoda i usluga

I.

Fizička i pravna lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona oslobođaju se od obaveze plaćanja obračunatih, a neizmirenih zateznih kamata na neplaćene ili neblagovremeno plaćene poreze (porez na plaću i porez na promet proizvoda i usluga) i doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaću i iz plaća evidentirane sa stanjem na dan 31.12.1999. godine, i to:

- obračunate na neizmirene ili neblagovremeno izmirene obaveze po osnovu poreza na plaću,
- obračunate na neizmirene ili neblagovremeno izmirene obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaću i iz plaća,

- obračunate na neizmirene ili neblagovremeno izmirene obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-205/2000.

18.10.2000. god.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

373.

Temeljem članka 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 18.10.2000. godine, donosi

ODLUKU

o otpisu zateznih kamata na neizmirene obveze po temelju poreza na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće i poreza na promet proizvoda i usluga

I.

Fizičke i pravne osobe sa područja Zeničko-dobojskog kantona oslobađaju se od obveze plaćanja obračunatih, a neizmirenih zateznih kamata na neplaćene ili nepravodobno plaćene poreze (porez na plaću i porez na promet proizvoda i usluga) i doprinose za zdravstveno osiguranje na plaću i iz plaća evidentirane sa stanjem na dan 31.12.1999. godine, i to:

- obračunate na neizmirene ili nepravodobno izmirene obveze po temelju poreza na plaću,
- obračunate na neizmirene ili nepravodobno izmirene obveze po temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaću i iz plaća,
- obračunate na neizmirene ili nepravodobno izmirene obveze po temelju poreza na promet proizvoda i usluga.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-205/2000.

18.10.2000. god.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

374.

Na osnovu člana 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa članom 16. i 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/2000).

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18. oktobra 2000. godine donijela je

ODLUKU

o prestanku mandata poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prestaje mandat poslaniku HARISU ČATIĆU, na lični zahtjev.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-223/2000.

18. oktobar 2000. god.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

374.

Temeljem članka 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u svezi sa člankom 16. i 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/2000) Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18. listopada 2000. godine donijela je

ODLUKU

o prestanku mandata zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Članak 1.

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prestaje mandat zastupniku HARISU ČATIĆU, na osobni zahtjev.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-223/2000.

18. listopad 2000. god.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Zenica

Šefik Džaferović, s.r.

375.

Na osnovu člana 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa članom 16. i 17. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/2000), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18. oktobra 2000. godine donijela je

377.

Temeljem članka 37. Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/2000), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj 18. listopada 2000. godine donijela je

ODLUKU

o verificiranju mandata zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

Članak 1.

Verificira se mandat zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona NEZIRU SULJAKOVIĆU.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-226/2000.

18. listopada 2000. god. **PREDSEDATELJ SKUPŠTINE**
Zenica Šefik Džaferović, s.r.

378.

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96, 4/97 i 12/2000), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 67. sjednici, održanoj 02.10.2000. godine donosi

ODLUKU

o procesu odabira depozitne banke i budžetskih banaka trezora

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se proces odabira depozitne banke za prikupljanje javnih prihoda i jedne ili više banaka kao budžetskih banaka.

Član 2.

Odabr banaka iz člana 1. ove odluke izvršit će tročlana komisija za odabr (u daljem tekstu: Komisija), čiji predsjednik će biti ministar finansija.

Druga dva člana Komisije će se izabrati iz reda službenika Kantona sa iskustvom u području bankarstva i finansija, a imenovat će ih ministar finansija.

Za poslove organizovanja sastanaka, vođenja i dostavljanja zapisnika ministar finansija može imenovati i sekretara Komisije.

Sekretar Komisije iz prethodnog stava nema pravo glasa.

Ministar finansija je dužan da komisiju iz ovog člana imenuje u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 3.

Članovi komisije iz prethodnog člana se obavezuju potpisati izjavu za nepristrasno sudjelovanje u radu Komisije.

Izjava iz prethodnog stava će biti sastavni dio pisanog materijala koji nastane u procesu odabira banaka.

Član 4.

Komisija će nakon procjene banaka formirati rang-listu banaka.

Prva banka sa liste iz prethodnog stava će biti određena kao depozitna banka.

Jedna ili više banaka rangirane odmah iza prve banke će biti određene kao budžetske banke.

Odabrana depozitna banka će voditi račune javnih prihoda na koje će se uplaćivati svi javni prihodi (porezi, takse, naknade, itd.) i novac (subvencije, transferi, primici, itd.) koji pripada Kantonu.

Sve uplate iz prethodnog stava će biti oslobođene svih vrsta provizija i troškova.

Za pokriće svojih troškova depozitna banka ima pravo na naknadu, što će se regulisati posebnim ugovorom između Ministarstva finansija i depozitne banke.

Ugovorom između Ministarstva finansija i odabranih budžetskih banaka utvrdit će se međusobna prava i obaveze.

Član 5.

Komisija iz člana 2. ove odluke se zadužuje da izvrši sljedeće zadatke:

1. sastavi popis svih komercijalnih banaka koje posluju, koristeći popis banaka odobrenih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i ovlaštenih za pružanje ovih usluga,
2. sastavi listu kvalifikovanih banaka, eliminišući banke koje nemaju:
 - važeću potpunu bankarsku dozvolu, kao i važeću dozvolu za obavljanje transakcija najmanje srednjeg rizika,
 - osiguranje depozita,
3. prikupi sve relevantne informacije potrebne za procjenu i odabr kvalificirane komercijalne banke,
4. pojedinačno ocijeni svaku banku u obrascu za procjenu, koristeći kriterije i težinu na način određen kriterijima procjene koje je utvrdila međunarodna savjetodavna grupa za uspostavu kantonalnih trezora pri U.S. Department of the Treasury,
5. pojedinačno ocijeni svaku banku, glasa o neriješenom slučaju, te napravi finalnu rang-listu preporuke,
6. u finalnoj rang-listi preporuke dati:
 - sa kojim bankama treba sklopiti ugovor i navesti razloge u prilog tih odluka;
 - koja banka je odabrana kao depozitna banka, a koje banke su odabrane kao budžetske banke;
 - pregovore o ugovorima.

Član 6.

Komisija je dužna prikupiti podatke o komercijalnim bankama od federalne Agencije za bankarstvo.

Komisija u postupku ocjene banaka može koristiti interne i eksterne revizije i nerevizije izvještaje, izvještaje federalne Agencije za osiguranje depozita, sve dostupne bankarske i finansijske izvještaje.

Komisija može obaviti razgovor sa upravom svake banke i zatražiti informacije o bankarskim procedurama banke, te kontroli osiguranja gotovinskih i negotovinskih transakcija.

Član 7.

U procesu ocjenjivanja Komisija je dužna poštovati slijedeća pravila:

1. Koristiti izvještaje o procjeni u skladu sa Instrukcijama za procjenu komercijalnih banaka, koji su sastavni dio ove odluke,
2. Komisija ne može zamljeniti svoju ocjenu onom federalne Agencije za bankarstvo ili federalne Agencije za osiguranje depozita.
3. Komisija mora raditi na otvoren i transparentan način. Svi relevantni podaci se moraju zabilježiti i ispravno objasniti. Članovima koji se ne slažu sa ocjenom je dozvoljeno dostavljanje svog mišljenja u pisanoj formi.
4. Komisija radi na način da prikuplja i izračunava podatke, a ne da glasa. Jedini slučaj kada je potrebno glasanje je kada više banaka dobije isti broj bodova u finalnoj listi procjene.

Komisija je dužna čuvati poslovne tajne svake banke.

Član 8.

Finalnu rang-listu preporuke će potpisati sva tri člana Komisije.

Komisija je dužna dati kratko obrazloženje o procesu selekcije banaka i o odabranim bankama.

Po obavljenim poslovima iz prethodna dva stava ovog člana rad Komisije je okončan.

Član 9.

Odmah po okončanju rada Komisija je dužna podnijeti izvještaj o svom radu Vladi Kantona.

Član 10.

Ovlašćuje se ministar finansija Kantona da sklopi ugovor sa odabranim bankama i otvori račun kod odabranih banaka.

Član 11.

Za pravovremenu provedbu ove odluke odgovoran je ministar finansija.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 04-1-14-2107/00
02. oktobar 2000. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vehld Šahinović, s.r.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

378.

Temeljem članka 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96, 4/97 i 12/2000), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 67. sjednici, održanoj 02.10.2000. godine donosi

ODLUKU

o procesu odabira depozitne banke i proračunskih banaka trezora

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se proces odabira depozitne banke za prikupljanje javnih prihoda i jedne ili više banaka kao proračunskih banaka.

Članak 2.

Odabir banaka iz članka 1. ove odluke obaviti će tročlana komisija za odabir (u daljem tekstu: Komisija), čiji predsjednik će biti ministar financija.

Druga dva člana Komisije će se izabrati iz reda službenika Kantona sa iskustvom u području bankarstva i finansija, a imenovat će ih ministar finansija.

Za poslove organiziranja sastanaka, vođenja i dostavljanja zapisnika ministar financija može imenovati i tajnika Komisije.

Tajnik Komisije iz prethodnog stavka nema pravo glasa.

Ministar financija je dužan da komisiju iz ovog članka imenuje u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 3.

Članovi komisije iz prethodnog članka se obvezuju potpisati izjavu za nepristrasno sudjelovanje u radu Komisije.

Izjava iz prethodnog stavka će biti sastavni dio pisanog materijala koji nastane u procesu odabira banaka.

Članak 4.

Komisija će nakon procjene banaka formirati rang-listu banaka.

Prva banka sa liste iz prethodnog stavka će biti određena kao depozitna banka.

Jedna ili više banaka rangirane odmah iza prve banke će biti određene kao proračunske banke.

Odabrana depozitna banka će voditi račune javnih prihoda na koje će se uplaćivati svi javni prihodi (porezi, pristojbe, naknade, itd.) i novac (subvencije, transferi, primici, itd.) koji pripada Kantonu.

Sve uplate iz prethodnog stavka će biti oslobođene svih vrsta provizija i troškova.

Za pokriće svojih troškova depozitna banka ima pravo na naknadu, što će se regulirati posebnim ugovorom između Ministarstva financija i depozitne banke.

Ugovorom između Ministarstva financija i odabranih proračunskih banaka utvrdit će se međusobna prava i obveze.

Članak 5.

Komisija iz članka 2. ove odluke se zadužuje da obavi sljedeće zadatke:

1. sastavi popis svih komercijalnih banaka koje posluju, koristeći popis banaka odobrenih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i ovlaštenih za pružanje ovih usluga,
2. sastavi listu kvalifikovanih banaka, eliminišući banke koje nemaju:
 - važeću potpunu bankarsku dozvolu, kao i važeću dozvolu za obavljanje transakcija najmanje srednjeg rizika,
 - osiguranje depozita,
3. prikupi sve relevantne informacije potrebne za procjenu i odabir kvalificirane komercijalne banke,
4. pojedinačno ocijeni svaku banku u obrascu za procjenu, koristeći kriterije i težinu na način određen kriterijima procjene koje je utvrdila međunarodna savjetodavna grupa za uspostavu kantonalnih trezora pri U.S. Department of the Treasury,
5. pojedinačno ocijeni svaku banku, glasuje o neriješenom slučaju, te napravi finalnu rang-listu preporuke,
6. u finalnoj rang-listi preporuke dati:
 - sa kojim bankama treba sklopiti ugovor i navesti razloge u prilog tih odluka;
 - koja banka je odabrana kao depozitna banka, a koje banke su odabrane kao proračunske banke;
 - pregovore o ugovorima,

Članak 6.

Komisija je dužna prikupiti podatke o komercijalnim bankama od federalne Agencije za bankarstvo.

Komisija u postupku ocjene banaka može koristiti interna i eksterna revizijska i nerevizijska izvješća, izvješća federalne Agencije za osiguranje depozita, sve dostupne bankarska i finansijska izvješća.

Komisija može obaviti razgovor sa upravom svake banke i zatražiti informacije o bankarskim procedurama banke, te kontroli osiguranja gotovinskih i negotovinskih transakcija.

Članak 7.

U procesu ocjenjivanja Komisija je dužna poštovati sljedeća pravila:

1. Koristiti izvješća o procjeni sukladno instrukcijama za procjenu komercijalnih banaka, koji su sastavni dio ove odluke.
2. Komisija ne može zamijeniti svoju ocjenu onom federalne Agencije za bankarstvo ili federalne Agencije za osiguranje depozita.
3. Komisija mora raditi na otvoren i transparentan način. Svi relevantni podaci se moraju zabilježiti i ispravno objasniti. Članovima koji se ne slažu sa ocjenom je dozvoljeno dostavljanje svog mišljenja u pisanoj formi.

4. Komisija radi na način da prikuplja i izračunava podatke, a ne da glasa. Jedini slučaj kada je potrebno glasovanje je kada više banaka dobije isti broj bodova u finalnoj listi procjene.

Komisija je dužna čuvati poslovne tajne svake banke.

Članak 8.

Finalnu rang-listu preporuke će potpisati sva tri člana Komisije.

Komisija je dužna dati kratko obrazloženje o procesu selekcije banaka i o odabranim bankama.

Po obavljenim poslovima iz prethodna dva stavka ovog članka rad Komisije je okončan.

Članak 9.

Odmah po okončanju rada Komisija je dužna podnijeti izvješće o svom radu Vladi Kantona.

Članak 10.

Ovlašćuje se ministar financija Kantona da sklopi ugovor sa odabranim bankama i otvori račun kod odabranih banaka.

Članak 11.

Za pravovremenu provedbu ove odluke odgovoran je ministar financija.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 04-1-14-2107/00
02. listopada 2000. godine
Zenica

PREDSJEDNIK
Vehid Šahinović, s.r.

379.

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96. i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96, 4/97 i 12/2000), i člana 5. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/98), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 66. sjednici, održanoj 21.09.2000. godine donosi

ODLUKU

o uspostavi Sektora kantonalnog trezora

Član 1.

Ovom odlukom se unutar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), uspostavlja Sektor kantonalnog trezora (u daljem tekstu: Trezor) u svrhu planiranja izvršavanja kantonalnog budžeta, nadzora budžeta, upravljanja sredstvima i upravljanja jedinstvenim računom Trezora i računovodstvom, u skladu sa povjerenim ovlaštenjima.

Ukoliko se sredstva kredita koriste za namjene izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta korisnik kredita je dužan 60% odobrenog kredita opravdati profakturama kupljenog materijala ili predračunom izvedenih radova, što podrazumjeva korištenje tog dijela kreditnih sredstava plaćanjem od strane banke tih predračuna, a 40% odobrenog kredita korisnik može koristiti u gotovini koju može podići na blagajni banke.

U slučaju kupovine stambenog objekta-prostora banka vrši prijenos odobrenog kredita u korist računa prodavca stambenog objekta-prostora na osnovu prezentiranog ugovora o kupoprodaji.

V.

Korisnik kredita je dužan vršiti mjesečnu otplatu kredita, prema ugovoru zaključenom između banke i korisnika kredita.

U slučaju da korisnik kredita kasni u otplati kredita više od 60 dana, naplata kredita će se izvršiti preduzimanjem pravnih radnji protiv korisnika.

VI.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 09-23-1702/00

13.10.2000. godine

Zenica

MINISTAR

Fevzija Babić, s.r.

380.

Temeljem članka 10. Odluke o kreditiranju stambene izgradnje ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/00), ministar financija Zeničko-dobojskog kantona, donosi

N A P U T A K

o primjeni Odluke o kreditiranju stambene izgradnje

I.

Ovim naputkom bliže se uređuju pitanja u realizaciji Odluke o kreditiranju stambene izgradnje na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

II.

Gradani Kantona koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. 14. Odluke o kreditiranju stambene izgradnje ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/00) zahtjeve za kredit mogu podnijeti u bankama kojima je Kanton povjerio obavljanje komisionog posla, odnosno kreditiranja stambene izgradnje.

Banka je dužna svim građanima iz prethodnog stavka dati informacije o kreditima, sa listom potrebnih dokumenata za podnošenje zahtjeva za kredit koji ispunjavaju uvjete za dodjelu kredita sukladno odredbama Odluke o kreditiranju stambene izgradnje.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom građani će predati na šalteru banke.

III.

Mjesečno zaduženje po kreditu ne može biti veće od 1/3 plaće korisnika kredita. Mjesečno zaduženje po kreditu može biti veće 1/3 plaće korisnika kredita ukoliko se dijelom mjesečnog zaduženja po kreditu opteretiti do 1/3 plaće bračnog supružnika, člana uže obitelji ili garanta. U tom slučaju, prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, podnositelj je dužan izjaviti da će otplatu kredita obavljati oba bračna supružnika, član uže porodice ili garant.

Pod članom uže obitelji, u smislu prethodnog stavka, smatraju se zaposlena djeca i zaposleni roditelji.

IV.

Kredit se može koristiti za rješavanje stambenog pitanja kupovinom, izgradnjom, dogradnjom, nadzidivanjem, rekonstrukcijom, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjeta iz članka 4. Odluke o kreditiranju stambene izgradnje.

Ukoliko se sredstva kredita koriste za namjene izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije stambenog objekta korisnik kredita je dužan 60% odobrenog kredita opravdati profakturama kupljenog materijala ili predračunom izvedenih radova, što podrazumjeva korištenje tog dijela kreditnih sredstava plaćanjem od strane banke tih predračuna, a 40% odobrenog kredita korisnik može koristiti u gotovini koju može podići na blagajni banke.

U slučaju kupovine stambenog objekta-prostora banka obavlja prijenos odobrenog kredita u korist računa prodavca stambenog objekta-prostora na temelju prezentiranog ugovora o kupoprodaji.

V.

Korisnik kredita je dužan obavljati mjesečnu otplatu kredita, prema ugovoru zaključenom između banke i korisnika kredita.

U slučaju da korisnik kredita kasni u otplati kredita više od 60 dana, naplata kredita će se obaviti poduzimanjem pravnih radnji protiv korisnika.

VI.

Ovaj naputak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 09-23-1702/00

13.10.2000. godine

Zenica

MINISTAR

Fevzija Babić, s.r.

381.

Na osnovu člana 31. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/97), prijedloga stručnih timova partner - škola u okviru Phare vet programa u Bosni i Hercegovini i mišljenja stručne komisije (Rješenje broj: 12/03-38-872/00), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi

III.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 12/03-38-945/2000.

03.10.2000. godine

Zenica

MINISTAR

Čelebić Kemal, s.r.

383.

Na osnovu člana 26. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/97), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Pedagoškog zavoda, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

I.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu.

II.

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu obuhvata:

1. Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem sedmičnih časova za svaki predmet i brojem nastavnih sedmica potrebnih za realizaciju programa.
2. Nastavni program svih predmeta za sve razrede osnovne muzičke škole, od I. do VI. razreda.

Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:

I. Redovna nastava**A) Glavni predmet (Instrument)**

- Violina
- Violončelo
- Klavir
- Harmonika
- Gitara
- Blokflauta
- Truba
- Flauta
- Klarinet

B) Solfedo i teorija**C) Skupno muziciranje (kamerni sastav, hor i orkestar)****II. Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti**

1. Pripremna nastava
2. Dodatna nastava
3. Dopunska nastava
4. Kulturna i javna djelatnost

III.

Nastavnim planom i programom iz prethodne tačke utvrđeni su fond nastavnih časova za svaki predmet, cilj

i zadaci, programski sadržaj po predmetima i obim, upute za realizaciju programskih sadržaja i profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

IV.

Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se u školskoj 2000/2001. godini.

V.

Akt o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovne škole objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a Nastavni plan i program štampat će se kao zasebna knjiga.

Broj: 12/03-38-845/2000.

20.09.2000. godine

Zenica

MINISTAR

Čelebić Kemal, s.r.

383.

Temeljem članka 26. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/97), Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Pedagoškog zavoda, donosi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

I.

Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu.

II.

Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu obuhvata:

1. Nastavni plan sa nazivima predmeta, brojem tjednih časova za svaki predmet i brojem nastavnih tjedana potrebnih za realizaciju programa.
2. Nastavni program svih predmeta za sve razrede osnovne glazbene škole, od I. do VI. razreda.

Nastavni program obuhvata sljedeće predmete:

I. Redovna nastava**A) Glavni predmet (Instrument)**

- Violina
- Violončelo
- Glasovir
- Harmonika
- Gitara
- Blokflauta
- Truba
- Flauta
- Klarinet

B) Solfedo i teorija**C) Skupno muziciranje (kamerni sastav, hor i orkestar)**

II. Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti

1. Pripremna nastava
2. Dodatna nastava
3. Dopunska nastava
4. Kulturna i javna djelatnost

III.

Nastavnim planom i programom iz prethodne točke utvrđeni su fond nastavnih časova za svaki predmet, cilj i zadaci, programski sadržaj po predmetima i obujam, naputci za realizaciju programskih sadržaja i profil i stručna sprema nastavnika koji mogu izvoditi nastavu odgovarajućeg predmeta.

IV.

Ovaj nastavni plan i program primjenjivat će se u školskoj 2000/2001. godini.

V.

Akt o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovne škole objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a Nastavni plan i program tiskati će se kao zasebna knjiga.

Broj: 12/03-38-845/2000.

20.09.2000. godine

Zenica

MINISTAR

Čelebić Kemal, s.r.

OGLASNI DIO

Općinski sud u Žepču

Broj: SU-205/2000

Žepče: 01.11.2000.god.

OGLAS

**za prijem u radni odnos
na neodređeno vrijeme**

daktilograf - administrator2 izvršilaca

OPĆI USLOVI:

Da je kandidat punoljetan, da je državljanin BiH, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave i da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za objavljeno radno mjesto.

POSEBNI USLOVI:

- da kandidat ima završenu srednju školu III ili IV stepena i položen ispit za daktilografa prve "A" ili prve "B" klase,
- da ima radno iskustvo na poslovima daktilograf-administrator u trajanju od 6 mjeseci.

Prije prijema u radni odnos obavezna je prethodna provjera stručnih i radnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos vrši se uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora kandidata. Kandidati koji budu ispunjavali uslove za radno mjesto dobit će poziv za prethodnu provjeru stručne i radne sposobnosti nakon čega će se odlučiti o prijemu u radni odnos.

Prijave o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

Općinski sud u Žepču

ulica: 111 xp brigade bb

72215 Žepče

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik suda:

Delić Redžo

KANTONALNI SUD U ZENICI

Broj: L-207/2000.

Zenica, 31.10.2000. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

OGLAS

Otvora se likvidacioni postupak nad Društvom za osiguranje "KAMEL-OSIGURANJE" DD Tešanj, sa sjedištem u Tešnju, osnivača PP "PRIMUS" D.J.L. JELAH-TEŠANJ, "KAMEL BANKA" DD TEŠANJ, Mujčić Adema, Mujčić Mehmeda, Mujčić Idriza i Mujčić Seida, svi iz Tešnja.

Za likvidacionog upravnika imenuje se Škapur Hazim, dipl.ecc., stalni sudski vještak ekonomske struke iz Tešnja.

Oglas o otvorenju likvidacionog postupka objavit će se na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama FBiH", te u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Pozivaju se dužnici "KAMEL-OSIGURANJA" DD Tešanj da svoje dugove izmire bez odlaganja, a povjerioci da svoja potraživanja prijave Likvidacionom vijeću podneskom u dva primjerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenim novinama FBiH".

Predsjednik Likvidacionog vijeća:

Ljevaković Ramo

SADRŽAJ

366. Zakon o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu (bosanski jezik)	723	374. Odluka o prestanku mandata zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	755
366. Zakon o izvršenju sankcija u Zeničko-dobojskom kantonu (hrvatski jezik)	731	375. Odluka o prestanku mandata poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	756
367. Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	739	375. Odluka o prestanku mandata zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	756
367. Zakon o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	741	376. Odluka o verificiranju mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	756
368. Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave (bosanski jezik)	743	376. Odluku o verificiranju mandata zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	756
368. Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave (hrvatski jezik)	744	377. Odluka o verificiranju mandata poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	757
369. Zakon o dopuni zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	746	377. Odluka o verificiranju mandata zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	757
369. Zakon o dopuni zakona o sudskim pristojbama Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)	747	378. Odluka o procesu odabira depozitne banke i budžetskih banaka trezora (bosanski jezik)	758
370. Rebalans finansijskog plana izvanbudžetskog fonda sredstava zdravstvenog osiguranja za 2000. godinu (bosanski jezik)	747	378. Odluka o procesu odabira depozitne banke i proračunskih banaka trezora (hrvatski jezik)	759
370. Rebalans finansijskog plana izvanproračunskog fonda sredstava zdravstvenog osiguranja za 2000. godinu (hrvatski jezik)	749	379. Odluka o uspostavi Sektora kantonalnog trezora (bosanski jezik)	760
371. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Univerziteta u Zenici (bosanski jezik)	751	379. Odluka o uspostavi Sektora kantonalnog trezora (hrvatski jezik)	760
371. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti utemeljenju Sveučilišta u Zenici (hrvatski jezik)	751	380. Uputstvo o primjeni Odluke o kreditiranju stambene izgradnje (bosanski jezik)	761
372. Odluka o osnivanju Univerziteta u Zenici (bosanski jezik)	752	380. Naputak o primjeni Odluke o kreditiranju stambene izgradnje (hrvatski jezik)	762
372. Odluka o utemeljenju Sveučilišta u Zenici (hrvatski jezik)	753	381. Nastavni plan i program za prvi razred zani manja električar u okviru PHARE VET programa (bosanski jezik)	762
373. Odluka o otpisu zateznih kamata na neizmirene obaveze po osnovu poreza na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće i poreza na promet proizvoda i usluga (bosanski jezik)	754	381. Nastavni plan i program za prvi razred zani manja električar u okviru PHARE VET programa (hrvatski jezik)	762
373. Odluka o otpisu zateznih kamata na neizmirene obaveze po temelju poreza na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće i poreza na promet proizvoda i usluga (hrvatski jezik)	755	382. Nastavni plan i program za prvi razred zani manja stolar u okviru PHARE VET programa (bosanski jezik)	762
374. Odluka o prestanku mandata poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)	755	382. Nastavni plan i program za prvi razred zani manja stolar u okviru PHARE VET programa (hrvatski jezik)	762
		383. Nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu (bosanski jezik)	763
		383. Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu (hrvatski jezik)	763
		O G L A S N I D I O	764